

An Exposition of the Seven Church Ages

Chapter Four

Kereke Ya Paka Ya Semerena

Tshenolo 2:8-11

"Mme kwalela kwa moengeleng wa phuthego ya kwa Semurena o re; Dilo tse di buiwa ke wa Ntlha le wa Bofelo, yo o kileng a swa, a ba a tshela gape;

Ke a e itse pitlagano ya gago, le khumanego ya gago, (mme o humile) mme ke a go itse go tlhapatsa ga ba ba ikayang gore ke Bajuta, mme e se bone, e le ba phuthego nngwe ya ga Satane.

O se ka wa boifa dilo tse o tlogang o boga botlhoko jwa tsone: Bonang diabolo o tsile go latlhela bangwe ba lona mo ntlong ya kgolegelo, gore lo lekwe; mme lo tlaa bona pitlagano ka malatsi a le lesome: o nne boikanngo fela le go ya kwa losong, mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo.

Yo o nang le tsebe, a a utlwe se Mowa o se buang le diphuthego. Yo o fenyang ga a ketla a utlwisiwa botlhoko ke loso lwa bobedi."

Ketapele

Gore re ikgakolole ke bata go bontsha gape kafa re lemogileng maina a barongwa ba dipaka tse di farologanyeng. Modimo ka gore ke Molaodimogolo o ta bo a setse a go bonye ditso tsa kereke ya Lekwalo la Tesetemente e e ntshá e ne e sa latlhega, le fela jaaka A bone gore ditso tsa BaIseraele ga di kake tsa latlhega ka go e kwala mo Baebeleng le go e tlhomamisa mo bogompionong gotswa mo dikwalong tse dintsi, dijana tsa letsopa, le ditshwantsho tsa difikantswe tse dingwe tse baithutamarope ba ne ba di fitlhela le di ranola. Re na le ditlhaloso tse di tlhalosang mokwalo wa ditso tsa Baebele temana ka temana go simolola ka tsepe ya ntlha go fitlhelela fa re le teng gompiono.

Ka jalo ka go Bbala dito re fitlhela se motho kana batho mo dipakeng tse di farologanyeng ba neng ba tshela botshelo jo bo gaufi le thulaganyo ya Modimo, eleng Moaposetolo Paulo. Ba Modimo a neng a ba dirisa gore ba busetse Lefoko la Nnete ke bone ba re tla ba sekasekang. Mme mo go bone bao go ta bo go na le ale mongwefela ka paka nngwe le nngwe yo o tla bong a thomologole bothselo ja gagwe bo tsamaelana le Lefoko lle le maata. Yo o ke ene yo e ta bong e le morongwa. Dipaka difitlhelwa gape ka go ithuta ditso. O tshwanetse go bala dipaka jaaka di ntse mo go Tshenolo mme tsotlhe di tsamaelana sentle le ditso jaaka ELR RURU GO TSHWANELA. Ka gore dipaka tsa dikereke di ne tsa bolelwapele ke Modimo lemaemo a tsone a senotswe, jalo go botlhokwa, gore ditso tse di latelang di nne jaaka Baebele e tlhomile. Go motlhogo fela jalo—mme jaanong bomotlhogo ke selotlele sa Lefoko. Mme ka tse tsotlhe ga ke a ka ka nna moithuti le moithuti wa ditso fela, ke senkile go bata go nna motho ywa megopolo wa semowa, mme e ne ele fela ka tseletso e e thomamemg ya Mowa wa Modimo o ke kgethileng banna ba ke ba kgethileng. Se ke nnete ka gore Modimo o itse boteng ja pelo yame.

Morongwa

Fa re dirisa molao o re o filweng ke Modimo wa go tlhopha morongwa wa paka nngwe le nngwe, go sena okaoka re bolela gore Ienaesus o ne a tlotlomadiwa ke Morena mo maemong ao. E ne e le morwatana wa moitshephi yole yo mogolo le motlhabani wa tumelo, yo o bidiwang, Polycarp. Mme ga gona pelaelo ka a ne a sala morago monna yole yo mogolo ko a neng a ithuta ditshogofatso tsa Mokeresete tse di neng di bonala mo botshelong ja gagwe ja boineelo, gonne Poycarp e ne ele mongwe wa sekai sa baitshephi ba dipaka tsotlhe ga a sekasekiwa mabapi le bothselo jo bo senang selabe.

Le tla gakologelwa ga le ipalela gore Polycarp o ne a swela tumelo. O ne a tsofetse thata go sia, gape ele monna y oo tlhoafetsengmo eleng gore o ne a letelela yo mongwe go mo fitlha mme go tswa foo a bo a otlhaelwa go go bo ane a mo fitlhile, mme o ne a intsha setlhabelo gore a bolaiwe. Mme pele ga a dira jalo, o ne a kopa go letelelwa go rapela diura tse pedi, a rapela bakaulengwe ba gagwe mo moreneng, le gorapelela molaudi, le bamotlhoi le batshwari ba gagwe. Jaaka baitshephi ba bagolo ba dipaka tsotlhe, a eletsa tsogo e e botoka, o ne a thomama, a gana go itatola Morena, mme a swa ka letswalo le le gololesegileng. O ne a le fbewa mo kwateng (one a ikopetse gore a seka a golelelwa) mme kotla e ne ya tlhosediswa ka molelo. Molelo o ne wa tukela kgakala le mmele wa gagwe, wa seka wa mo kgoma. Gotswa foo o ne a tlhabiwa ka chaka. Mme e rile ga atlhabiwa, metsi a ne a pumpunyega gotswa mo letlhakoreng la gagwe mme la tima dikgabo tsa molelo. Mowa wa gagwe o ne wa bonwa o tswa mo go ene ole mo popegong ya lephoi le lesweu le le neng le tswa mo sehubeng sa gagwe. Mme le fa moithuti yo wa ga Johane wa Mosenodi a nnieleng le bokapi jo bogolo, o ne a se kgatllhanong thata le

tsamaiso ya SeNikolaitani, ka gore o ne a ikaegile ka tsamaiso ya makoko, o ne a seka a lemoga keletso ya botsalano le se se neng se lebege jaaka polane e e siameng ya go atlisa tiro ya Modimo e ne e le maano a tsietso a mmaba.

Mme ka Irenaeus gone go sa nna jalo. O ne a lwela kgolesego ka go nna kगतलhanong le sepe fela se se nna lekoko. Gape, ditso tsa botshelo ja gagwe, fa a ne a direla Morena, e ne e le mangwe a matshelo a a neng a bonagatsa ditiro tsa Mowa o o Boitshepho; gape o ne a rera Lefoko le le utlwalang sentle gape le tsamaelana le melaometheo ya Lefoko la mathomo ka tsela e e neg e sa tlwaelesaga. Dikereke tsa gagwe tse di kwa France di ne di itsege ka gore mo go tsone dimpho tsa Mowa o o Boitshepho di ne di bereka magareng ga maloko a kereke, ka gore baitshephi ba ne ba bua ka diteme, ba porofeta, baswi ba ne ba rapelelwa mme ba tsoge, gape balwetse ba ne ba fodisiwa, tse tsotlhe di ne di dirwa ka thapelo ya tumelo. O ne a bona borai ja go simolola makoko a bokaulengwe magareng ga bagolwane le baruti le tse dingwe jalo. O ne a dumela thata mo kerekeng e e kopaneng e tletse ka Mowa o o Boitshepho gape e bontsha dimpho tsa Mowa. Mme Modimo o ne a Modimo o segofatsa gonne maata a Modimo a ne a bonagala magareng ga baitshephi.

O ne gape a tthaloganyana sentle BoModimo. Mme ka gore e ne ele morwatwana wa ga Polycarp, yo e ne eleng morutwana wa ga Moitshephi Johane, re ka ilemoga gore ga go na pelaelo gore o ne a nna le dithuto tse di tlhomameng ka ga setlhogo se. Mo Bolumo 1, mo tsebeng ya 412 ya lekwalo le le bidiwang Ante Nicene Fathers re ffitlhela polelo ya gagwe ka ga BoModimo. "Mafoko a mangwe otlh, ka tsela e e tshwanang, a senola setlhogo sa bongwe, gape ele bongwe bo eleng se se tshwanang, eleng Morena wa Maata, eleng Morena, eleng Rara wa botlhe, Modimo mothathayotlhe, Yo o le Mogodimodimo, Mmopi, Modiri, le tse dingwe tse di tshwanang, mo ga se maina le ditlhogo tse di supang tatelano ya batho ba ba farologanyeng, mme ke tsa motho ale mongwe gape yo o tshwanang." O ne a supa ka thamalalo gore se ke ditlhogo jaaka sethunya se sebidwang Rose sa kwa Sharon, Naledi e e Phatsimang ya Moso, Yo o Montle go feta batho ba le Dikete tse di Masome, le tse dingwe. Ga gona ope fa ese Modimo ale MONGWE. Leina la Gagwe ke Morena Jeso Keresete.

Ka jalo ka tlhwaela tsebe le go ngaparela Lefoko, le gotlhaloganyana Lefoko ga gagwe mogo itumedisang, le ka fa maata a Modimo a a neng a nna a boragala mo bodireding ja gagwe, ke ene a lebaneng go thophelwa paka e. Ka go tlhoka lesego dipaka tse dingwe di ne di sena barongwa ba ba neng ba neng ba na le maungo a a tshwanang ka go tsamaelana le Lefoko mo bodireding ja bone, e leng maata, le ketelelopele ya Mowa o o Boitshepho le Lefoko.

Semerena

Toropo ya Semerena e ne e kwa bokone ja Efoso kwa molomong wa lefelo le le bidiwang Semerena Gulf. Ka ntata ya boemelo ja dikepe bo bo ntle e ne e leboremelelo ja kgwebo bo neng bo tumile ka dithoto tse di neng di romelwa kwa ntle. Gape e ne e tlhalegile ka dikolo tse di rutang thutapuo, mokwalo le puo tsa tlhotlheletso, filosofi, thuto ya bongaka, le dikago tse di ntle. Bajuta ba ba ntsi ba ne ba nna koo, mme ba ne ba le kगतलhanong thata le Sekeresete, ebile le go feta Baroma. Ebile tota, Polycarp, yo e neng e le mobishopo wa ntlha kwa Semerena o ne a swela tumela a bolawa ke Bajuta mme go bolelwa gore Bajuta ba ne ba itshepholola letsatsi la bone le le boitshepho (Matlhatso) gore ba ye go rwalela dikgong tse ba neng ba tla di dirisa go dira lefelo le ba neng ba tsile go mo fisetsa teng.

Lefoko Semerena le raya, "botlhoko," le tserwe mo lefokong le gotweng, mera. Mera o ne o dirisiwa go omeletsa baswi gore mmele wa bone o seka wa senyega. Ka jalo refitlhela dintlha tse pedi tse di botlhokwa mo leineng la paka e. E ne e le paka e e botlhoko ee tletseng ka lesa. Mefine e e mebedi ya melaomotho ya kereke e ne e fapogela kgakala e kgaogana, mofine o esen wa nnete o ne wa nna le letlhoo le ntsi gape wa nna kगतलhanong le mofine wa nnete. Lesa e ne e se yone peo fela ya mofine o e seng wa nnete ka go bo le mo mofineng wa boamaruri, go ne go na le bokoa le go palelwa mo go neng ga tsena ka bonokwane gonne ba ne ba setse ba fapogile ba dule mo boamaruring jo bo sa tswakannwang dingwaga di se kafe morago ga Pentekosete; mme ga gona modumedi wa nnete yo o nonofileng gape le mo semoyeng mme a tshela go feta kitso ya gagwe ya go kgomarela Lefoko le phepa la Modimo, jaaka go bonwa mo dikaing tse dintsi tse di mo Lekwalong la Tesetemente e e Kgologolo. Lekoko le ne le gola ka bonako thata, le thomamisa le oketsa lesa la boloko, gonne ketelelopele ya Mowa o o Boitshepho e ne e thankgotswe gape Lefoko le ne la emisediwa ke dithuto le kobamelo tse itiretsweng ke motho.

Erile BaIseraela ba tsena ikgolaganya le dilo tse di seng ka fa molaong tsa le lefatshe, gape ba simolola go botsalano ja go nyalelana, go ne ga tla letsatsi le lefatse le neng la tseeletsa mme Babylon o ne a tsaya batho ba Modimo a ba isa botshwarwaong. Jaanong erile ga ba tsena mo botshwarong ba ne ba tla ka tsamaiso ya boperisita, eleng tempele le Lefoko. Mme erile ga ba boa ba ne ba na le borabi, mo eleng thulaganyo ya thuto ya bofumedi ja Bafarasai, tsa senagoge, le Dithuto tsa Sejuta. Mme e rile Jeso a ta go ta ba ne ba le bodula mo e legore One a ba bolelela gore ba goditse rraabone, e leng diabole, mme mo go ne go sa kगतलhalesege gore e ne ele ba ga Aberehame ka senama. Mo pakeng re lemoga go diragala se se tshwanang. Le fa gontse jalo, jaaka 'BaIsiraele botlhe' ga se Iseraele, mme

setlhophanyana se ne se le Isiraele wa Semoya, jalo go tla nna go nale setlhophanaya sa Bakeresete ba nnete, eleng monyadiwa wa ga Keresete, go fitlhega a tla go itseela ba Gagwe.

Mo toropong e gone go na le ditempele tse di neng di itsege. Tempele e nngwe e ne ele agetswe go obamela Zeus, e nngwe e ne e ya go obamela Cybele. Mme mo gare ga ditempele tse pedi tse go ne ga fitlhelwa ditsela tsa metlha ya bogologolo tse di ntle thata, tse di bidiwang Golden Street (Ditsela tsa Gauta) Go ya ka nna se se supa go oketsega ga tsela ya boheitane bio neng bo setse bo simologile mo pakeng ya ntlha, mme bone boitsege bo le kwa Roma fela. Go kopangwa ga ditempele tse pedi tsa modimo le modimogadi ke peo ya kobamelo ya lekgarebane Maria mo e leng gore Maria o bidiwa mmaagwe Modimo gape o amogela tota le ditlhogo le go mo fa maata a maemo a a lekanang le a ga Jeso Keresete.

Mmila o o bidiwang Golden Street o di tshwaraganyang ke setshwantsho sa bofatlha bo boneng ba dira batsamaisa ba Bonikolaitane go re kopanye puso le kereke gonne ba ne ba itse khumo le nonofo tse eneng e ba neela. Jaaka Paka ya Efeso e ne e le motheo wa mathothapelo a Paka ya Peregamo e e neg e sa ntse e le mo isagong, Paka e ya Semerena e ne ele jaak a pula, letsatsi, le menontshane e e neng ya dira gore makgaphila a bosula a a neng a tlhomamisa kobamela ya medimo ya disetwa mo e neng e le bogokafadi ja semowa, mo e ka se ke e tlhole e tswa mo go jone. Leso le ne le rena go simolola mo moding go tsena ko kaleng ya kereke ya Semurena mme ba ba neng ba tsaya karolo mo go yone, bane ba tsaya karolo mo kutlobotlhokong le lesa la paka eo. Paka e e ne ya tsaya lobaka la go simolola ka ngwaga wa 17 go tsena ngwaga wa 312 A.D. (morago ga botsalo ja ga Jeso Keresete)

Tumediso

Tshenolo 2:8,

"Dilo tse o di buiwa ke Wa ntlha le wa Bofelo, Yo o kileng a swa, a ba a tshela gape."

"Wa ntlha le wa Bofelo, Yo o kileng a swa, a ba a tshela gape." Jaanong se ga se mafoko a motho. Motho yo o leng mothofela (o ne a kgona go bua gotswa mo phuphung) o ka re, "Ke wa ntlha le wa bofelo, Yo o kileng a swa, a ba a tshela gape." Selo sa ntlha se se diragalelang motho ke gore o a tsholwa (o a tshela) mme selo sa bofelo se se diragalang ke gore o a swa. Jalo ga se motho yo o buang. Se ke Bomodimo. Motho (Adate) o ne tsaya bothselo a bo fetola go nna lesa. Mme MOTHO yo (Jeso) one a tsaya lesa a le fetolela mo botshelong. Atame o ne a tsaya thoto molayo mme a bo fetolela go nna molato. Yo o ne a tsaya molato mme a o fetolela mo tshiamong. Atame o ne a tsaya paradise mme a e fetolela mo nageng; mme Yo o eta gape go fetola lefatshe le le tsetseng ka botsenwa le tshenygo go le fetolela mo Eteneng e nngwe. Atame o ne a tsaya botshelo ja botsalano le go ipela le Modimo mme a bo fetole go nna sekaka se se lefifi la semowa mo go neng ga tsisa sebe sotlhe, boitsholo jo bo senyegelang pele, ditlhabi, tshokolo, ketsaetsego, le bonokwano tse di lwang le mo boteng ja mewa ya batho. Mme Yo, one a tsisa botshelo ja tshiamo le bontle go bontsha mo mathotlhapelong a dintsho le matlhabisa ditlhong mo sethlong, gore ka gore sebe sene sa busa go ya go isa lesong, lefa go ntse jalo gore batho jaanong ba buse mo tshiamong ka ale Mongwe, eleng Keresete Jeso; mme eseng jaaka molato o ne o ntse, le fa o le maswe, e le ruri o ne o le maswe, mme mpho ya Gagwe ya go isa ko botsheleng jo bo sa khutleng e bo e le kgolo jang.

Mme ke Yo fa, o tsamaya mo magareng ga ba A rekolotseng, tota le kereke ya Gagwe. Mme ke bafe ba a neng ba rekolola? A bontsi ba bone ba ne ba sa tshwane le Paulo, ba le babolai le dinokawane? A bontsi ja bone bo ne bose jaaka legodi le leneng le toga le swa, e le dirukuthi le babolai ba batho? Botlho ke dietsela tsa tshogofeatso ya Gagwe. Botlho ba tsositswe go tswa mo batsing. Bothlho ba TSIDISITSE mo go Keresete Jeso, e leng Morena.

Ke ipotsa gore a le ne la lemoga tumedisgo ya paka ya ntlha le go lemoga ya paka e. Di kopanye fela. "Dilo tse di buiwa ke Yo o tshwring dinaledi tse supa mo seatleng sa gagwe sa moja gape a tsamaya mo magareng ga dikereke. Dilo tse di builwe ke wa Ntlha le wa Bofelo, Yo o neng a swa, a ba a tshela." Ke motho a le mongwefela yo o tshwanang. Mme o re bolelela gore re itse gore kereke ke ya Gagwe.

Fela jaaka peo ya leungo e le mogare ga leungo, jalo le Ene, , eleng Peo ya Bogosi, e e leng mo gare ga kereke. Fela jaaka peo ka bo yone e na le botshelo mo go yone, jalo le e ne ke mosimolodi wa botshelo ja kerekeng. Go tsamaya ga Gagwe go supa thokomelo ya gagwe e e sa lapeng mo go yone. Ke Kgosi ya Modisa yo o Mogolo yo o tlhokometseng ba Gagwe. Ke tshwanelo ya Gagwe, gonne o ne a reka kereke eo ka madi a Gagwe. Madi ao ke madi a Modimo. Mong wa kereke eo ke Modimo, Modimo tota. Ke 'wa Ntlha le wa Bofelo.' Setlhogo seo se supa ka bosakhutleng. O ne a sule mme a a tshela. O ne a duela tlhwatlhwa gore A nne le duela thwatha gore tempele ya Modimo e nne ya gagwe a le nosi. O a e busa. O obamelwa mo go yone. O gana opefela yo o tseyang Borena ja gagwe le taolo ya Gagwe. Ga go sena pelaelo ya gore A ba A iketsitse mo pakeng nngwe le nngwe ka gore Bomodimo ke go itumedisa le go gomotsa batho. O tlhagisa mofine o e seng wa nnete, gape o gomotsa mofine wa nnete. Yo ke ENE MODIMO MOTHATAYOTHE WA NNETE. Mo utlweng mme le tshela.

Seemo Sa Paka

Tshenolo 2:9,

"Ke a e itse pitlagano ya gago, le khumanego ya gago (mme o humile) mme ke a go itse go tlhapatsa ga ba ba ikayang gore ke Bajuta, mme e se bone, e le ba phuthego nngwe ya ga Satane."

Paka e e ne e tletse ka pitlagano. Ga gone gona le pitlagano mo pakeng ya ntlha, mme jaanong go boleletswe pelo pitlagano e e tseneletseng mo pakeng yotlhe ya bobedi. Ga gona pelaelo ga ese mafoko a a latelang a ga Paulo a neng a a dirisa mo bontsing ja Bakereseteng gope fela ko ba neng ba le gone mo lefatsheng le mo pakeng nngwe le nngwe.

Bahebera 10:32-38,

"Lo ikgakolole metlha ya jale, e e rileng lo sena go bonesiwa, lwa bona ntwana e kgolo ya ditlhokofatso mo go yone;

Ka ntlha e nngwe e le ka go ntshiwa segakgamalelo ka dikgobo le ka dipitlagano; ka ntlha e nngwe e le ka go di tlhakanela le ba ba direlwang jalo.

Gonne, le ne la ntlhomogela pelo ga ke le mo dikgoleng, la itshokela go thopiwa ga dilo tsa lona ka boitumelo, lo ntse lo itse fa lona ka losi lo na le boswa jo bo molemo bogolo, le jo bo tlhomameng.

Le se latlhegelweng tshepho ya lona, e e nang le tefo e kgolo ya tuelo.

Gonne le tlhoka go nna pelotelele, gore ga le sena go dira go rata ga Modimo, le bo le amogele poelo ya tsholofetso.

Gonne go sa ntse go le lobakanyana, mme Yo o tlang o tlaa tla, ga a ketla a diega.

Mosiame wa me o tlaa tshela ka tumelo; mme fa a ikogona, mowa wa me o tlaa bo o se na kgatlhego mo go ene"

Kamano ya batho ba ba pelonomi le modumedi wa nnete go ka nna ga tsisa lesa e le ditlamoragao tsa bopelonomi ja bone.

Jaanong Moena Modimo Mothatayotlhe a re, "KE A ITSE." Foo o tsamaya mo magareng ga batho ba gagwe. Ke yo o, Modisa Mogolo wa letsomane. A mme o emisa dipogisego? A o fedisa pitlagano? Nnyaa, Ga a dire jalo. O bua motlhogo fela a re, "KE ITSE pitlagano ya gago—G ake aikgatholosa go bogisiwa ga gago." Selo se se sekgopi jang mo bathong ba bantsi. Fela jaaka BaIseraele ba ne ba ipotsa gore Modimo o ne a ba rata. Modimo o ka siama le go rata jang ga A ka ema fela mme a lebelela batho ba Gagwe ba boga?

Ke sone se ba neng ba se botsa mo go Malaki 1:1-3,

"Molaetso wa lefoko la ga Jehofa mo go Iseraele ka Malaki.

Ke le ratile, go bua Morena. Le fa go ntse jalo, Le a tle le re o re ratile mo go eng? A Esau e ne e se ngwana wa ga rraagwe Jakobe? Go bua Jehofa: Le fa go ntse jalo ka rata Jakobe,

Esau ene ka mo ila, ka dira dithaba tsa gagwe tshwafalo, ka naya bophokoje ba naga boswa jwa gagwe."

Le a bona gore ba ne ba sa kgone go lemoga lerato la Modimo. Bane ba akanya gore lerato le ne le raya gore go tla seka ga nna ke pogisego. Bane ba akanya gore lerato le ne le raya go thokomela ngwana ga setsadi. Mme Modimo o ne a re lerato la Gagwe e ne ele lerato la "boikgethelo". Thomamiso ya lerato la Gagwe ke THOPHO—gore go sa kgatlhalesege gore go diragetse eng, lerato la Gagwe le ne la thomamisiwa ka nnete ka ntlha ya gore ba ne ba tlhophilwe go ya polokong (gonne Modimo ogo thophetse go ya polokong ka go itshepisiwa ga Mowa le tumelo ya nnete). O ka nna a go neela mo lesong jaaka ane a dira Paulo. O ka nna a go neela mo dipogisong jaaka a ne a dira Jobe. Seo ke tshwanelo ya Gagwe. Ke molaudimogolo. Mme gona le maikaelelo mo go tse tsotlhe. Ga a ne a sena maikaelelo, jalo o tla bo a le mosimolodi wa kutlobothoko mme e seng kagiso. Maikaelelo a gagwe ke gore ga re sena go boga ka sebakanyana re ka bo re dirilwe gonna ka boitekanelo, tlhomamang, nonofang mme le nne ka boiketlo. Jaaka Jobe a ne a re, "O a re nonotsha." (Jobe 23:6b) Le a bona gore, Ene ka Boene, o ne a boga. One a ithuta boikobo ka dilo tse a neng a di boga. Dilo tse A neng A di boga di ne tsa mo dira gore A itekanele.

Bahebera 5:8-9,

"Le fa a le ngwana, le fa go ntse jalo, a ithuta boikobo ka dilo tse a di bogileng.

Mme e rile a sena go dirwa boitekanelo, a tswa mosimolodi wa poloka e e sa khutleng mo go botlhe ba ba mo utlwang."

Ga re bua re tlhamalatsa, dipogo di tse a neng a di boga dine tsa mo dira gore a nne ka boitekanelo. Mme go ya ka Paulo o ne a tlogelela kereke ya Gagwe pogo e e lekanetseng gore le bone, ka go poga ka tumelo mo Modimong ga ba boga ka lebaka la Gagwe, ba tla felela ba le mo boitekanelong. Ke eng a ne a bata se?

Jakobe 1:2-4,

"Bakaulengwe, le kaye fa e le boitumelo fela, mogang lo welang mo ditekong di le dintsi;

Le ntse le itse fa go lekwa ga tumelo ya lona go tle go tsose bopelotelele.

Mme le bopelotelele bo dire tiro ya jone e e tletseng, gore lo tle lo nne botlalo le boitekanelo, lo sa tlhaele mo go sepe."

Ke eng a ema nokeng? Lebaka la se le mo go Baroma 8:17-18,

"Mme fa re le bana, foo re baruaboswa; re baruaboswa ba Modimo, re baruaboswa mmogo le Keresete; ke raya fa re bogisiwa nae, gore le gone re tle re galediwe nae.

Gonne ke kaya fa dipogiso tsa motlha ono di sa tshwanela go tshwantshiwa le kgalalelo e re tlaa e senolelwang."

Kwantle ga go re re boge le Ene re ka se ke re bise le Ene. O tshwanelwa ke gore o boge gore o buse. Lebaka la se ke gore mokgwa ga o ke o bobowa go sena go bogisega. Mokgwa se PHENYO, ke phenyo. Motho yo o senang mokgwa ga a kake a busa gonne maata ga a sena mokgwa o o siameng a bo saatane. Mme maata a a senang mokgwa o o siameng tshwanelega go busa. Mme ka gore o batla go abelana le rona setulo sa Gagwe sa bogosi ka tsela e e tshwanang gore O ne a fenya gape o kotame mo setulong sa bogosi sa ga Rraagwe, ka jalo re tshwanelwa ke go fenya gore re nna le Ene. 8Gonne ke kaya fa dipogiso tsa motlha ono di sa tshwanela go tshwantshiwa le kgalalelo e re tlaa e senolelwang fa A tla. Oo, a matlotlo a a boloketsweng bao ba batang go tsena mo pusong ya Gagwe ka go ralala pitlagano e e kgolo.

"Le se gakgamaleleng teko e e gotetseng e e mo go lona, e e lo tlelang go le leka."

Seo ke se seneng sa buiwa ke Petere. A go a kgamatsa gore Modimo o bata gore re nne le mokgwa o o tshwanang le wa ga Kesresete o o tlang ka pogo? Nnaa rra. Mme re na le diteko. Rotlhe re a lekwa le go otlhaiwa jaaka barwa. Eseng a le mongwe mme rotlhe re ralala seo. Kereke e e sa bogeng, gape e sa lekiwe, ga e ise e go lemoge—iga se ya Modimo.

Bahebera. 12:6,

"gonne yo Morena a mo ratang o a mo otlhaye, a kgwathise ngwana mongwe le mongwe yo o mo amogelang. Mme fa le sa bone kwatlhao e botlhe ba e bonang, le bo lo le bana ba dikgora, e seng bana sebele."

Jaanong seemo se se kgethegileng kwa Semerena e tshwanelwa ke go bo dirisiwa mo pakekg nngwe le nngwe. Ga go na paka e e senang dipogisego. Ga gona modumedi wa nnete yo o ka sekeng a bogisega. Ke ga Modimo. Mo ke gorata ga Modimo. Go a tlhokafala. Re tlhoka Modimo go re ruta nnete gore re tshwanelwa ke go bogisega le go tshwana le Keresete mo go bogeng. "Lerato lo itshoka ka pelotelele, le pelonomi."

Matahio 5:11-12,

"Le a bo le le sego fa batho ba le kgoba, ba le bogisa, ba le pateletsa bosula bongwe le bongwe ka ntlha ya me.

Itumeleng le bo le ipele thata; gonne tuelo ya lona e kgolo kwa legodimong; gonne ba bogisitse fela jalo baperofeti ba ba neng ba le pele ga lona."

Maru mo loaping le ditsuatsue tsa botshelo ditshupo tsa gore Modimo ga a dumalane. Le fa e le loapi le le phatsimang le metsi a a itshekileng ga se ditshupo tsa lerato le go dumalana ga Gagwe. Go dumalana ga Gagwe ga ope wa rona GO FELA MO BARATWENG BA GAGWE. Lerato la gagwe le kgethegile le a saleng a nnale lone mo go rona pele ga tshimologo ya lefatshe. A o a re rata? Ah Ee. Mme re ka itse jang? Re tla iste gonne O BUILE JALO, gape o ne a bontsha gore O ne A re rata gonne o ne a re tsa ko go Ene mme A re naya Mowa wa Gagwe, a re naya baya mo maemong jaaka barwa. Mme ke ka tlhomamisa lerato la gGagwe jang? Ka go dumela se a sebuileng, le ka go nna ka boipelo magareng ga

diteko tse ka botlhale ja Gagwe a di letileng gore di ntiragalele.

"Ke itse khumanego ya gago (mme o humile)."

Ke eo gape. Le mmone a tsamaya fagare ga krrereke ya Gagwe. Fela jaaka rre O lebeletse ko tlase a thokometse lelapa la Gagwe. Ke Ene Tlhogo ya Lelapa la Gagwe. Ke Ene monei. Ke Ene mo sireletsi. Le ntswa a lebelela khumanego ya bone fela. Oo, ka fa se enang sekgopi mo modumeding yo o sa katisiwang. Modimo o ka kgona go itshoka fela a lebelele ba Gagwe ba sokola kanako ya letlhoko mme a seke a fetise seo gotlhelele—ka go ba naya tsotlhe tse ba tlhokang?

Fa ke gone o tshwanetseng go dumela gape mo leratong, le bomolemo ja Madimo. Se, le sone, se botlhokwa. Gakologelwang gore o ne a kgotlhatsa a re, "O seka wa akanya ka gore o tla ja eng kana o tla apara eng. Raalona o itse dilo tse le di tlhokang. Ene yo o apesang sethunya sa lesoma le go jesa ditlhaga o tla go direla go le gontsi. Dilo tse di bonalang ga se dilo tse le di tlhokang mo botshelong, gonne botshelo ja motho ga bo dirwe ke dilo tse a nang le tsone. Mme go na le moo bata bogosi ja Modimo le tshiamo ya Gagwe mme o tla newa tsotlhe le dilo tse di bonalang tse o di tlhokang."

Batho ba Modimo ga baya megopolo ya bone mo dilo tse di bonalang. Ba a kanya jaaka Keresete. Ga ba alole matlotlo a a mo lefatsheng le le ka kwano; ba bata dilo tsa mmuso wa kwa godimo.. Ke boammaaruri tota, bontsi ja Bakeresete GA BA a huma. Go na le moo ba humanegile. Go ne go ntse jalo ka nako ya ga Jeso Keresete. Go ne go le nnete ka nako ya ga Paulo mme e tshwanetse e bo e le nnete mo bogompionong. Oo, ga go nnete mo bogompionong mo Pakeng ya Laodikia ke nngwe ya paka tse di humileng thata fa gantsi semoya se lekanyediwa ka dikhumo. Hei, kereke e humile jang ka dithoto. Mme e humanegile jang ka Mowa. "Go segong lona ba ba humanegileng, gonne bogosi ja Modimo ke ja lona.. Bogosi ja Modimo ga se go ja le go nwa." Ga se dithotho. E MO TENG ga rona. Motho yo o humileng o humile mo Modimong, eseng mo dilong tsa lefatshe.

"Oo," Mowa o lella o re, "Ke bona khumanego ya lona. Ke bona bothoki ja lona. Ga ele gore le nale sengwe, ga lona sepe se sentsi, se le ka ikgantshang ka sone. Se le neng le na le sone le ne la se tseelwa. Le ne la neela dithoto tsa lona ka boitumelo gore le nne le tse di sa khuteng. Le a tshagwa. Le a sotlwa. Ga le na dithoto le ditlamelo tse le ikaigileng ka tsone. Mme le humile go sa kgathalesege mo gotlhe. Tshireletso ya gago e mo go Ene Yo o eleng thene le pelo e e kgolo e e feteletseng. Mmuso wa lona o santse o ta ta. Mme o ta ta. Mme e tla nna o eleng wa bosakhutleng. Ee, ke tlhologanya diteko le mahutsana a lona. Ke a itse gore go thata jang go dirisana sentle. Mme ke ta gakologelwa se ga ke boa go le tsaya le nna bame, mme ke ta le duela."

Jaanong ka se ga se gore ke kgathanong le batho ba ba humileng gonne Modimo o kgona go boloka motho yo o humileng. Bangwe bana ba Modimo ba humile. Mme madi a kgona go nna serai, eseng fela mo go ba ba nag le one mme le mo go ba ba senag le one. Ko morago kwa mo pakeng ya ntlha, James o ne a kgalema ba ba neng ba tsenya mebaraka mo bathong baba humileng, "Ba ne basena tumelo ya Morena Jeso Keresete ka go tota batho." Bahumanegi ba ne ba leka go itumedisa barumi gore ba bone thuso, go na le gore ba tshephe Modimo. "Le seka la dira jalo," go bua James. "Le seka la dira jalo. Madi ga se sengwe le sengwe. Madi ga se karabo." Le mo bogompionong ga se karabo. Re na le khumo e e ntsi go feta e re neng re na le yone mme ga go gontsi mo go diragaditsweng mo Semoweng. Modimo ga a bereke ka madi. O bereke ka tlhotlheletso ya Mowa. Mme tlhotlheletso e o ya Mowa e tla fela ko botshelong bo boineetseng mo Lefokong.

Sinagoge Ya Ga Satane

Tshenolo 2:9b.

"Ke a e a go itse go tlhapatsa ga ba ba ikayang gore ke Bajuta, mme e se bone, e le ba sinagogo ya ga Satane."

Temana e e tlhoka go sekwa sekwa ka tlhwaafalo, eseng fela ka gore e na le diteng tse di sa tlwaelesegang, mme e batlile gape e boelela mo pakeng morago ga dingwaga tse di sekete tse di latelang.

Tshenolo 2:9

"Ke a e itse pitlagano ya gago, le khumanego ya gago, (mme o humile) ke a go itse go tlhapatsa ga ba ba ikayang gore ke Bajuta, mme e se bone, e le ba disinagogo ya ga Satane."

Selo sa ntlha, Lefoko, Bajuta, ga le kae tumelo ya batho ba letso la SeJuta. Le raya fela batho ba letso la Juda gape le raya bokao jwa mmatota jo bo tshwanang le fa ke ne ke ka re ke MoIrishe ka matsalo. Batho ba bane ba bolela gore ke Bajuta, ba le Bajuta ka matsalo tota. E ne e le baaki. Ene e se Bajuta ka matsalo mme e ne ele Bajuta ka tumelo.

Ga e le gore tse tsotlhe ke nnete, ba ne ba le eng? Ene e le batho ba ba neng ba tsieditswe ba ba neng ba setse ba le karolo ya kereke. E ne e le ba mofine o eseng wa nnete.

Bane ba se kereke ya nnete, mme ba ne ba le kereke e e seng ya nnete gonne Modimo o rile "Bane e le ba disinagogo tsa ga Satane." Jaanong lefoko le sinagogo ga se lefoko le le tshwanang le le dirisiwang jaaka kereke. Mo Baebeleng, kereke e raya, "ba ba biditsweng", kana "ba ba kgethilweng". Mopesalema one a bua ka batho ba ba kgethilweng ba,

"Go sego motho yo o MO ITLHOPHETSENG, le go MODIRA gore a Go atamele, gore a age mo malwapeng a Gago."

Pesalema 65:4.

Mme sinagoge e raya "go go phuthega kana go kokoana." Mo go kanna go kokoana mo go molemo kana bosula, gonne ba ke bone ba bokopano ja bone boseng ja Modimo mme e le ja bobone fela. Isaia o ne a re ka ga bone,

"Bona, ba ka phuthega, mme ESENG KA NNA; le fa e le bomang ba ba tlaa go phuthegelang ba tlaa wa ka ntlha ya gago." Isaia 54:15.

Ka gore ba ba ne ba le kगतलhanong le mofine wa nnete, Modimo o tla ba bolaya ka letsatsi lengwe.

Jaanong ke eng re na le batho ba ba farologanyeng mo kerekeng ba ipitsa Bajuta? Le baka la teng ke gore: Kagore e ne e le baaki ba ne ba ka bolela sepefela se ba neng ba se eletsa. Bane ba ka bua se ba neng ba se bata e kare ke lebaka mmme go tswa foo ba se kgomarele. Mme mo kang e ba ka tswa ba aka ba na le kakanyo e e kgolo mo megopolong. A ga go a nna jalo gore kereke ya gale e ne e tletse ka Bajuta, mo go badirang maloko a mmele wa Gagwe a kwa tshimologong? Baaposetolo ba ba lesome le bobedi e ne e le Bajuta, le baaposetole ba moragonyana e ne e le Bajuta kana basokologelabojudeng. Ka jalo fa motho a ne a ikana gore ke Mojuta go ne go fa taolo le go ipolela gore o simologile e le Mojuta. Go bua maaka. O bo o a ngaparela. O seka wa kगतलhala ka mabaka kana ditso. A bue fela gape o tswelele ka go a bolelela batho, mme go ise go e kae batho ba ta a amogela.

Jaanong a o lemogile sengwe foo? A ga se mowa o o tshwanang le o o mo kerekeng gompieno? A ga gona setlhophha se se bolelang gore sone ke sone kereke ya nnete ya ko tshimologong le gore poloko e fitlhelwa fela mo go yone? A ga ba bolele gore ba na le dilotele tsa bogosi tse ba di tsereng mo go Petere? A ga ba bolele gore Petere e ne ele mopapa wa bone wa ntlha, le gore o ne a nna kwa Rome mme fa GOTLHELELE GO SENA LE FA ELE NTLHA KA SEO MO DITSONG? Mme le gone batho ba gagwe ba rutegileng le balatedi ba ba isteng ba dumela maaka a yone. Ke senagoge ya ga Satane! Mme ga e le gore Satane ke rragwe, mme ene ele rramaaka, jalo ga go gakgamatse gore ba ba mo disinagogeng tsa gagwe ke baaki le bone.

Akanya kakanyo ya tlhapatso. Batho ba ba disinagoge tsa ga Satane ba ne ba sa tlhapatse Modimo fa (le fa go bonala) mme ba ne ba tlhapatse kereke ya nnete. Go ntse jalo. Jaaka Kaine a ne a bogisa le go bolaya Abele ka gore ene (Kaene) e ne e le yo o aneng a le bosula, mme a le jaaka molatedi wa tumelo ya Sejuta (Jeso o ne a re e ne ele ba ga rraabo, eleng diabile) a leka go bolaya Bakeresete mo dingwageng tsa ntlha tsa paka ya ntlha, jaanong setlhophha se se setshwanag (eleng mofine o e seng wa nnete) se bile se leka thata go bolaya modumedi wa nnete mo pakeng ya bobedi. Mowa o le wa boganetsa keresete o a gola.

Setlhophha se se neng sa sutelela mo kerekeng ka bonya ka DITIRO (Senikolaitane) ga se sa tlhole se tshaba go upololwa mme se dirile setlhophha sa lekoko se se mo pontsheng sa sone se se phuthaganang gape se tla kगतलhanong le kereke ya nnete ka letlhoo le le sa iphitlang.

Jaanong ga ke re se e ne ele lekoko la kereke ya baganetsa keresete ke le bolelela nnete gotswa mo ditsong tsa boammaruri. Kereke ya ntlha e ne ya simololwa kwa Rome (re ta latedisa ditso tsa yone mo Pakeng ya Peregamo) e ne e setse e fetotse nnete ya Modimo go nna maaka ka go simolola bodumedi ja boheitane ka maina a Sekeresete le mareo a one. Ka paka ya bobedi e nee setse e tetse boheitane (le fa e ne e bolela gore ke yone kereke ya nnete) mo e leng gore Polycarp one a tla a ba rapela gore ba boele ko tumelong a tswa dikilometara tse di sekete le makgolo matlhano mo pakeng e e kgologolo. Ba ne ba ka seke ba dire jalo. Bane ba na le thulaganyo ya tatelano e e thomamengle lekoko le le thomameng, le gotswa mo Lefokong mo go feletseng. Mme seno, ke sinagoge ya ga Satane, e e tletseng ka tlhapatso, e e neng e setse e na le peo ya thuto ya Senikolaitane, gape e tlareng ka bokhutshwane ya bo e nna setilo kana maata a bodumedi ja Bosaatane. Mme se siame gonne Tshenolo 2:9b GA e re batho ba ke ba sinagoge ya ga Satane mme ya re KE SINAGOGE YA GA SATANE.

Mowa o wa boganetsa keresete ga o moshia. Gase selo se se neng sa ta ka nako ya dipaka tsa dikereke. Se ntse se le teng ka nako e yotlhe. Go tlhaloganya ka botlalo ka fa o berekang ka teng, ka fa o tsamayang kगतलhanong le Modimo le go tseeletsa mo kerekeng, lebelela Lekwalo la Tesetemente e e kgologolo mme o ta o lemoga teng. Are sekasekeng mowa o jaaka one o bonagala mo BaIseraeleing jaaka

ba ne ba tswa kwa Egepeto go nna kereke mo nageng.

Fela jaaka kereke ya ka gale e ne ya simologa ka bodiredi jo bo phepa ja Mowa o o Boitshepho ka ditshupo le dikagakgamatso jaaka seporofeto, diteme, le thanolo, botlhale, kitso le dipholo, jalo ka malatsa a BaIseraela ga ba ne ba tswa mo Egepeto, ba ne ba le ka fa tlase ga boeteledipele ja Mowa wa Modimo o o neng o bonagala ka dineo. Modimo e ne ele moeteledipele wa batho. Tota e ne ele Kgosi ya bone. Ene e le Kgosi-Rara. O ne a tlhokomela Iseraele jaaka monna a ka tlhokjomela lelapa la gagwe. O ne a ba fepa, a ba lwanela dintwa tsa bone, a ntsha mathata a bone le go rarabolola mathata a bone. O ne a nna a tshwaregile ka ntata ya bone. Ene e le yone chaba e le nosi e A neng A le Modimo wa yone ka nnete. Mme ka letsatsi lengwe ba ne ba leblela dichaba tse dingwe, mme ba bona Baphilisia le dichaba tse dingwe di buiwa ke dikgosi. Bane ba lemoga mme ba tsaya tshwetso ya gore le bone ba bata go buswa ke motho, jalo ba simolola go bata kgosi gore e ba buse. Jaanong Modimo o ne a tsile go ba thophela motho yo o tla ba etelelang pele ka Boene, e leng Motho Morena Jeso Keresete, mme bane ba mo raka. Satane o ne a itse polane ya Modimo jalo o ne a tsenya potlako mo dipelong tsa batho gore ba rake Modimo (eleng Lefoko).

Erile ba ta go bua le Samuele ba kopa kgosi, Samuele o ne a kgobega marapo ka kutlobothoko mo eleng gore o ne a rata go bolawa ke pelo. Modimo o sale a ntse a tloga a eteletse pele batho ba Gagwe ka moporofeta yo o ineetseng a totomaditswe ke Lefoko mme o ne a ukutlwa a gannwe. O ne a kgobokanya batho a ba kopa gore ba seka ba fetogela Modimo Yo saleng a ntse a ba tshwere jaaka bana, gape a ba atlisa le go segofatsa. Mme ba ne ba tswela ba sa kgaotse go bata kgosi. Ba ne ba raya Samuele ba re. "Ga o ise o ke o fose mo boiteledingpele ja gago. Ga o ise o ke o tlhoke go nna boikanyego mo go diriseng madi ga gago. O dirile ka bokgoni jotlhe ja gago go re tshegetsatsa gore re tshela ka fa Lefokong la Modimo. Re lebogelea dikagakgamatso, botlhale, dineo le tshireletso ya Modimo. Re dumela mo go lone. Re a a le rata. Mme mo godimo ga moo ga re bate nna re sena le lone. Ke ka gore fela re bata go etelelwa pele ke kgosi go ya ntweng. Jaanong fa re tswa re ya ntweng re ikaeletse gore re etelelwe ke baporisita kwa pele ba setswe morago ke Juta, mme re tla letsa diterompeta le go kua le go opela. Ga re bate go emisa sepe mo go tseo. MME RE BATA KGOSI E ELENG MONG KA RONA GORE A RE ETELELEPELE."

Mme Modimo a raya Samuele a re. "Bona, ga ba a gana wena, mme ba ganne go busiwa ke NNA."

Mo go ne go le borai jang. Ba ne ba sa lemoga gore fa ba ne ba kopa Modimo go ba letelelela gore ba nne jaaka dichaba tse dingwe tse di mo lefatsheng ba ne ba Mo gana, gonne Modimo o tlhomile batho ba Gagwe dore ba itshole ka pharologanyo le ka fa batho ba lefatshe ba itshwarang ka teng. Ga se ba lefatshe gape ga ba lebege le jaaka lefatshe le go itshwara jaaka lefatshe. Ba sule mo ditirong tsa bone tsa selefatshe le lefatshe ga le sa tlhole le le mo go bone ba ineetse mo Modimong.

II Bakorinthe 6:17-18,

"Ke gone tswang mo gare ga bone, le itlhaole, go bua Morena, le se ka la ama sepe se se itshekologileng; mme ke tlaa le amogela,

Mme ke tlaa nna Rraalona, mme lo tlaa nna bomorwaake le bomorwadiake, go bua Morena Mothatayotlhe."

Le lemoga pharologanyo magareng ga BaIseraela le dichaba tse dingwe ene e le Modimo. Ene e re ga BaIseraela ba kgaphela Modimo ko thoko ba bo ba tshwana le chaba epe fela.. Erile ga Samosone a sena go beola moriri wa gagwe o ne tshwana le motho opefela. Kgaphela kwa tlhoko boiteledipele ja Mowa o o Boitshepho ke reke e tla fetoga ENNA SEPE FELA FA E SE LEFATSHE KA LEINA LA MODIMO LE NGAPAREDITSWE MO GO YONE. Lefatshe le kereke ke dia thoteng di bapile, fela jaaka Jakobe le Isau e ne e le bana ba batsadi bale bangwefela, mme Mowa wa Modimo o dira pharologanyo.

Ga go kgalhalesege gore o ipitsa Mokeresete. Opefela o ka ipitsa jalo. Kgang ke gore a o nale kana gao na Mowa wa Modimo mo go wena, gonne kwantle le Mowa o o seganana; ga o wa Gagwe. Amene.

Go se lebaka le le leelele le fetileng ke ne ka botsa mosadi mongwe gore a ke Mokeresete. O ne a nthaya a re, "Ke bata gore o itse gore ke tshuba kerese bosigo le bosigo." Go tsamaisanya jang le potso e ke neng ke e botsa? Ke MoMethodisete, ke mo Bapositisete, Ke MoPentekoseta. Mo o ga go tshamasanye le potso. Ke Mowa o o Boitshepho kana o a nyelela.

Jalo, ga re simolola re boela kwa morago kwa kerekeng ya matlomo batho ba ne ba simolola go akanya le go fa mabaka a ka fa ba ka tlabololang Modimo ka teng. Ditiro tsa BaNikolaitane di ne tsa simolola go itshupa. Go tswa foo ga bo go bopiwa sethopho. Bane ba fapogela kgakala le thulagano ya Lefoko. Go tsaya go fetola lefoko le lengwefela mme ebediso se le sennye se tle se bedise boupe jotlhe. Ope yo o tolang karolo ya molao o molato wa go tola molao otlhe. Efa o ne a fetola lefoko le lengwefela. Mo o go ta go dira.

Mme erile ga setlhopho se se neng se ikaigile ka Satane se simololwa, sa bo se simolola go tlhowa le

go lwantsha badumedi ba nnete, ba gatelela gore ba (sethopho se saga Satane) ba ne ba le kereke ya Modimo.

Lebelela ka ga lekoko le tsalang lethoo ka teng. Le senya botsalano. Le tsala bogalaka. Ke sone se lefoko mera le serayang. Se ke se paka ya Semerena e neng e tletse ka sone. Bogalaka. Modi wa bogalaka o senya ba le bantsi Jalo go leswafala gone go oketsega mo kerekeng. Paka nngwe le nngwe e ne ebaba mabadi a yone.

Kereke ya Semerena e ne ya fapogela kgakala le dilo tsa tshimologo. Ene e setse e fetogile e tswakane. Ene ya itswakanya ka tsela e e tshwanan le e Efa aneng a dira. Le a itse gore go tswakanya go diragala fa mefuta ya ditshedi e mebedi e kopana. Maduo a kopanyo eo ga e sa tlhole e le phepha jaakae e neng ele kwa tshimologo. Ke mokaloba. Jalo, e rile Efa a letelele gore peo ya sebata le ya gagwe di ungwe setshidi se se neng se bidiwa Kaine yo o neng e se motho yo o phepa. Ene e le yo o BOIKEPO. Lebelela gore o ne a le pharologanyo jang le Abele. Lebelela gore o ne a le pharologanyo jang le Sethe. O ne a tlhoile Modimo gape o ne a sa obamele Lefoko gape o ne a bogisa le go bolaya basiami. O ne a ipaya kko godimo ga Lefoko la Modimo.

Kereke le yone , ga e sa tlhole e le se eneg ele sone kwa tshimologong. E tswakanye. Ke gore, kereke fela ke motswako. Batho ba a re, "Ke Mobaposite." Go ne go sa nna jalo kwa tshimologong. "Ke MoMomethodisite." Go ne go sa nna jalo kwa tshimologong.. Boemong ja gore Lefoko la Modimo le le thamaletseng, boemong ja banna ba ba tletladitsweng ka Mowa mo kerekeng ba ba neng ba eteletswephele ke tshenolelo ya Mowa o o filweng, jaanong ke dithuto, le melao, le go abelela ga batho ba ba rutegileng. Go ithuta go setse go tsere maemo a tshenolelo. Mabaka a tseetse tumelo maemo. Tsamaiso tsere maemo a dikgalaletso mo Moweng o o Boitshepho tse di sa kgaleng. Go ne go sa nna jalo ko tshimologong. Mefuta yotlhe ya ditshedi e fetogile. E setse e le kereke ya motswako.

Jaanong ga kereke e nna motswako, a e ka dungwa Bakeresete ba ba phepa? Ga e kake. Botshelo kana peo e e dirang gore Bakeresete ko go tsalweng sesha ga e mo go bone. Go ungwa se se tshwanang. Ba Bapostetsete ba ungwa MaBapotisetete ba ba ntsi gape ba itshola jaaka MaBapostetsetete. Ba Methodisetete ba ungwa Mamethodisetete gape ba itshola jaaka Mamethodisetete. Ga gona ope wa bone yo o itsegeng ka maata a Modimo kana ga ayo mo magareng a bone. Ba itsege ka gonna le moletlo ya kobamelo ya Modimo le dithuto tsa motheo ya kereke.

Ga oe le go tswakanya dipeo gone. A le itse peo ee tumileng mo lefatsheng ka go tswakangwa? E sale e ntse toga e le teng mo lefatsheng dipaka tse tsotlhe. Ke ya mmoulo. Ke leungo la motswako wa peo ya tonki le pitse. Ke phologolo e e gakgamatsang. Ga e kgone go itsala ka bo yone. Ga e na botshelo mo go yone jo bo ka ungwang. Mme ga re bua ka fa e nonofileng go bereka ka teng. E bereka go gaisa pitse kana tonki. Mme lepa boitsholo ja yone. E bogoma gape o ka seke o e tshephe. Ke setshwantsho se se feletseng sa tumelo e e tswakantsweng. Ke go kopana ga lesedi le fefifi, gonne pitse ke tshwantsho ya modumedi wa nnete mme tonki ke setshwantsho sa yo o sa siamang. Ga o di tlhakanya o ta felela o na le bodumedi jo bo senang maungo. Ga e na peo ya botshelo. E sule. E kgona go bua ka ga nnete mme ga e kgone go ungwa maungo a nnete. Modimo ga a yo mo magareng ga yone, le ntswa e kokoana gape e bua ka Modimo, mme kafa ba latola maata a Modimo ka ditsamaiso tsa yone. Ba ta ganetsa Lefoko mo Leineng la Morena. Mme ga gona tsholofelo mo go bone. A le lemoga gore ga gona tumelo e e dirilweng lekoko e e kileng ya nna le tsoseletso? Le goka! Fela ga ba simoloka lekoko e ta bo e swa. Ga ba kake ba tlhola ba boela morago. Nnyaa rra. Ke ka le fa sekai sa tshwantsho eo.

Mo go Ekesodo 13:13,

"Ditsalwapele tsotlhe tsa diesela o di rekolole ka kwanyana; fa o sa se rekolole o se komole thamo; mme bana ba basimane botlhe ba matsalwapele mo baneng ba gago ba basimane, o tlaa ba rekolola."

Le a bona, tonki ka rekololwa. Moleufi mongwe le mongwe yo tletseng ka mahutsana o ka rekololwa ka madi a sethabelo saga Jeso Keresete, ga e seng jalo ga a gana Keresete ke go ikgana. Mme ga a rekolole mmoulo. Ga gona thekololo ya gagwe. Ga gona madi a thekololo ya yone. Ga e ka ke ya nna teng gonne mmoulo o tsaya tshireletso mo kerekeng ga tonki yone e tsaya tshireletso mo mading. Mmoulo ga o "na peo" mo go one e e konang go tshedisiwa, mme tonki e na le peo.

Ka goreng, dibeke tse diseng kafe tse di fetileng ke ne ka bala mokwalo mongwe mo kgatisong nngwe. Ee, e ne e le mokwalo mo kgatisong ka mogwebi mongwe yo o sa bolokiwang; ke gore yo eseng Mokeresete. O ne a re o gakgamadiwa ke dikereke. O ne a sa kgone go di thaloganya. One a re dikereke dina le dikereke tse di tletseng ka boporofesa ba ba rutang Lefoko la Modimo ka maikaelelo a go le senya. Jaanong monna yo o ne a sa kgone go thaloganya seo. O ne a o gakgamalelwa gore o ka bua jalo. O ne a re o kgona go thaloganya baheitane kana makomanise, kana ba ba ikakanyetsang fela. Mme ga kereke ka bo yone e ne e senya Lefoko la Modimo go ne go tshwana fela le polao ya ka boomo. KE EO TUMELO E E TSWAKANTSWENG. AMERIKA TSOGA PELE GA GONNA TLHARI.

Ga kereke e tsamaela kgakala le Lefoko e ta bo e simolola go dumela sengwe le sengwe. E tshwana le Efa. Erile fa Kaine a tsholwa o ne a re, "Ke bonye ngwana go tswa ko Modimong." Jaanong a le lemoga gore o ne a raya eng tota ka seo? O ne a tsaya gore o ne a bonye monna gotswa kwa Moreneng. Le a bona, ga se setse a tsieditswe ka go tsaya lefoko la ga Satane boemong ja Lefoko la Modimo o ne a setse jaanong a akanya gore sepe se a se buang se ta bo se siame. Ga a ne a rile o bone monna gotswa kwa Modimong, jalo o ne a bona monna go tswa kwa Modimong. Mme Modimo o tlhomile molao mo lebopong la gagwe. Peo e e molemo e ka tsisa fela leungo le le molemo mme peo e e bosula e ka tsisa leungo le le bosula. Jaanong peo ya yone, le fa e le pharologanyo, e tla mela mo mmung o o tshwanang, menontshane, metsi, le letsatsi.mme e tla ungwa lesika le le leng la yone. Elang thoko ditso tsa ga lesika la ga Kaine. Elang thoko ditso tsa ga lesika la ga Sethe. Gona le pharologanyo e lengwefela magareng a bone—peo ya kwa tshimologong. Eseng sepe gape.

Ga o elatlhoko polelo e ya ga Efa o tla lemoga gore one a tlhologanya thata go feta ka fa bontsi bo sa go lemogeng. O ne a seka a re ngwana ke wa ga Satane ka moo go ne go ka bo go mo dirile go re a lekane le Modimo. Ke Modimo fela yo oneng a ka bopa lee mo popelong ya ga Maria. Satane o ne a ka se dire jalo. Efa o ne a itse seo. Satane o kgona go senya fela. Jalo a mo tsietsa ka peo e e sa siamang. Ene e le peo ya kgogela e e neg ya tsala Kaine. E ne e le peo ya ga Atame e ne ya tsala Abele le Sethe. Dipeo tseo di ne tsa feta ka thulaganyo e e tshwanag, mme bana ba ne ba le pharologanyo gonne ba ne ba tswa mo dipeong tse di pharologanyeng.

O ne a dumela gore Kaine o ne a tswa kwa Modimong. O ne a amogela maaka a ga Satane jaaka nnete ya Modimo. Ke sone tota se re nang le sone gompieno. Dikereke di tlhomile jaaka metswedi ya nnete mmennete e seo mo go tsone; le ga gontse jalo bana di ba tsetseng ba ikana ka tsone gape ba ka bolaya go tshegetsa phoso ya bone.old their error.

Ga o akanya gore mo go feteleditswe, bala II Timothy kagolo 3 yotlhe le ditemana tse tlhano tsa ntlha tsa kgaolo ya bone.

II Timotheo 4:1-5

"Ke a go laya mo ponong ya Modimo, le ya ga Keresete Jesu, yo o tlaa atholang batshedi le baswi le ka go bonatshega ga gagwe, le ka bogosi jwa gagwe;

Rera lefoko, o tlhoafale go le lobaka le go se lobaka; o tlhotlhomise, o kgalemele, o laye ka bopelotelele jotlhe le ka go ruta..

Gonne motlha o tlaa tla o ba se ketlang ba iteseletsa go utlwa thuto e e itekanetseng ka one; mme e re ka ba le ditsebe tse di babanyegang;

Ba tlaa itsubula mo boammaaruring, ba fapogela kwa mainaneng.

Mme wena o nne tekano mo dilong tsotlhe, o itshokele bothata, o dire tiro ya motsamaisa Mafoko a a Molemo, o swetse tirelo ya gago."

Erile kereke e itetelela go tsamaela kgakala gotswa mo Lefokomg la tshimologo, jaaka Atame le Efa, lesa le ne la tsena.

Ga gona nonofo mo go yone. E fetogile go nna bosulasula. Mostotso o kereke e neng ya simolola go simolola makoko le meletso, le go tlhoma boberesita ba rulaganya baruti ka dithopha ba ba neng e le bone ba ba etelelang pele boemong ja Mowa o o Boitshepho le Lefoko la Gagwe, ka lone lebaka leo lesa le ne la tsena mme ya simolola go lwala, mma erile e simolola go lwala e ne ya fetoga ya nna sethophsa batho se se senang maata se sebetsa sa sone e neng ele manganga le dikgogakgogano. Ene e sa kgone go ungwa maungo a Mowa, gonne ditsholofelo tsa yone dine di ikaegile ka mananeno mme e seng mo tumelong mo Lefokong la Gaggwe. Bane ba jala lenaneo jalo ba roba lenaneo. Bane ba jalo tshenyoka jalo ba ropa bana ba ba senyegileng.

Ga o fetola dilo tsa Modimomme o tla roba se o se jadirileng. Motho o tshwanetse go ithuta so ka tholego. O ne a fetola dilo tsa tlholego. O tsentse dikakanyo tsa gagwe mo tlholegong gape a ba a fetola di molekhule, le tse dingwe, mme jaanong o roba matsubutsubu. Lebelela fela ka fa ba godisitseng dikoko ka teng. Ba fetotse tsela e di bayang mae ka tseng mo eleng gore ba dirisa dimachine go baya mae. Ga e sathole le diko gape ga e a siamela go jewa. Ba kenta nama ya koko e re ejang ka dikhemikhale mme ka lebaka leo mmele wa wa motho o a fetoga go felela basadi ba nna basesane mo dinokeng mme ba bo ga nna le magetla a sepharamme banna bone ba nna le magetla a masesane le dinoka tse di bophara. Jaanong ga e re fa tshameka ka tlholego mme wa bo o nna le madio a bosula le ditlamorago tse di seng molemo, go tla diragala eng fa o fetola nnete gonna maaka? Karabo ke gore, o tla dira moganetsa keresete, tsamaiso ya bodumedi e e senang Modimo e e senyegileng thata, e tlasekeng e ungwe se ya yshimologo eneg ya se ungwa. Karabo e Modimo a nang le yone fela mo seemong se se tshwanang le se ke lecha la molelo.

Paka eo ya Semerena e ne e swa. Erile ga e swa, ga ise e ko e tlhole e boela gape. Gagona paka epe e e eteng e boele gape. Ga gona tsoseletso e e teng e boele gape. E ka seke e nne le bothselo ja Modimo mo go yone ka go dirwa ga tlhologo. Go tsaya go bopiwa sesha gotswa ko Modimo. Paka e ya bofelo e simolotse ka molelo wa tsoseletso ya Pentekoseta mme ba ne ba simolola makoko mme ya boela gape mo go tlhokeng maata. Boemong ja gore ba tseye Lefoko ba ne ba tsaya megopolo ya bone mme ba dira sone se se neng sa diriwa ke dipaka tse dingwe—ba emisetsa ditaello tsa Lefoko la Modimo. Tswa fela mo ditaelong tseo mme o bone gore go tla diragala eng. O tla o le kwantle o dule, mokaulengwe. Mme ba tla go bogisa ba bo ba re ba mo Lefokong la Modimo. Mme ka fa ba ratang makoko a bone ka teng. Ga go gakgamatse. Ke kokomane ya bobesi ya Mapetekosete mme ga ka gore Modimo ga a na bana ba bana, ke bana fela ba bo rraabo, ba ba istegeng ka dithuto le kobamelo e e bopilweng. Ba kgona go bua ka se se kileng sa bo sele teng, mme ga ba kgone go se unywa. Bakile ba bo ba na le legadima mme se se sentseng ke tladi fela.

Mme ga ba re ba bua ka kgalalelo e e mo makokong a bone gone. Ba ta bo ba re, "Ee rra, Ke bata gore o itse gore le ke lekoko le le sa simololwang ke motho. Le tsile fela ka bolone. Mowa o ne wa wela mo lefatsheng ka bophara. Ee rra, re na le se ba sebitsang Pentekosete. Se ga se sa motho mme ke sa Modimo." JAANONG KEENG BA NE BA SA E TSHEGETSE KA TSELA E NTSING JALO? GA E LE GORE E SIMOLOTSWE KE MODIMO KE ENG MODIMO A SA KA A E TSHEGETSA LE GO E FELELETSWA? Ga Modimo a sa simologa a kwala bukana ya dithuto le dikaelo le dithuto tsa melao, jalo ba nnile le teta efe go re ba dire jalo?

Modimo o ne a tshela Mowa wa Gagwe mo MaBaposetisete, MaMethodisete, MaNasaretha, MaSabata, MaPresibapoteria, MaBoretherene, Ba Church of God (le maina a mngwe a mantshi). Bothle bakaulengwe ba bane ba godisiwa ka dithuto tse di farologanyeng, melao, le ditaello tsa kereke le tse dingwe. Modimo o ne a kgaphila tsotlhe kwa thoko; O ne a senya dinako tsa megolopolo ya bone mme a busetsa dineo tsa Mowa, a thomamisa gore o tshwana maabane le letsatsi leno le ka bosakhutleng. Mme a MaPentekosete ao a ba ne ba ithuta sengwe kaga makoko? Nyaa rra. Bane ba boela gape ba kwadile dikwalo tsa bone, melao, le ditaello tsa kereke, dikwalo tse di boloko, le tse dingwe, ka mogopolo o le mongwefela, eleng go thomamisagore jaanong ba na le nnete yotlhe, ba itse dikarabo tsotlhe, mme ka jalo, ba mo maemong a Modimo ba ba itseng tsela gape ba kgona go supegetsa ba bangwe tsela jaaka Modimo a beile bakaedi. Mme ga ba phuthela sepe. Ba tswakantse tumelo ya bone fela jaaka tsa ditlhopha tse ba neng ba tswa mo go tsone. Ga e le gore ba ba ta go nna karolo ya monyadiwa wa ga Jeso batla tshwanaelwa ke go tswa mo makokong fela jaaka borraabone mogologolo.

Ba tshwana le botlhe. Tsoseletso ya bone e fedile. Baleka go tshela leina mme ba sule. Bane ba tsaya makoko, mme ka fa ba bua ka Mowa wa Modimo. Ba bua ka bosupi ja Mowa o o Boitshepho. Mme ba lebala gore diabole le ene o kgona go bua ka diteme. Ba bua mafoko a tsietsego a kwa Babel e e leng mo magareng ga bone mme ba go bitsa Mowa wa Modimo. Re bona gape motho a bolelela Modimo, boemong ja gore Modimo a bolelela motho.

Jaanong o kanna wa nna le keletso ya go nkomanyetsa se ke sa tshwang go se bua. Go siame. Baipitsa MaPentekosete le Ma-Full Gospel. A re thomamiseng seo. Kwa Pentekosete go ne ga tla molelo o le mo lerung mme wa ikgaoganyetsa mo mongweng le mongwe wa bone jaaka teme, mme wa wela mo go mongwe le mongwe. Molelo o kae? Bane ba bua ka diteme kwa Pentekosete mme mongwe le mongwe o ne a ba tlhologanya. Go kae jaanong? Bontsi jotlhe ja badumedi ba ne ba tshela ka go utlwana ba le jaaka lelapa le lengwefela. MaPentekosete ba kgaoganye fela mo go maswe jaaka dithopha tsotlhe mo ditsong. Go ne go sena motho o ka lekang go nna leloko la kereke ya gale mme e ne ele Modimo yo o neng a oketsa. Bane ba na le maarogi a mantshi magareng ga bone jaaka dikereke tse dingwe. Ba bolela gore ke ba ba bidiwang ba full Gospel mma ga ba kgone go thomamisa seo. Dikereke ga dina maata jaaka tse dingwe. Ga e le gore ke ba full Gospel jalo go botoka re amogela gore Baebele e ne ya dira phoso ga e kaya batho ba full Gospel kwa Pentekosete. Ba opela ba re, "Go nnile le phetogo e kgolo mo go nna." Ba bua nnete. Mme phetogo eo ga se ya gore ba botoka.

Ke nako ya go boela kwa Modimong. Bana le leina la gore ba a tshela mme ba sule. Diteme ga se bosupi ja tsoseletso. Ke sesupo sa lesa. Diteme di ne di bolela bosupi ja gore meletso ya dikobamelo tsa SeJuta di setse di fedile, gor go simologile paka e ntshá e simologile. Diteme mo letsatsing leno di fedisa dipaka tsa kereke tsa Baditshá mme Efangeli e boela kwa Bajuteng. Batho ba bua ka gore diteme di itsege ka go nna teng fa go na le tlhohleletso e kgolo ya Mowa. Ba iteile se fololetse. Boammaruri ke gore re tsene mo nakong e megopolo ya motho, mananeo le mebuso di setseng di tsena kwa phelelong, mme go tsena mmuso wa Modimo. Tsogang batho ba Modimo. Tsogang.

Ga e le gore le tsaya gore se ga se nnete, reetsang se fela. Lefatshe ka bophara botlhe MaPentekosetale le ba dithopha tsa konokono ba rulaganya diphuthego tsa bagwebi. Ba kukunetse pulupiti kwantle ga pitso ya Modimo. Ba itirile batshwari ba batho le basimolodi ba tlhohleletso ya Modimo, gape ba bua gore bodiredi jo bogolo jo bo mo go Baefeso 4:10-13 jo Modimo a bo fileng kereke bo paletswa, ka jalo ba a tseeletsa. Re mo gare ga go diragadiwa ga seporofeso, se se bidiwang go ganetsa Lefoko ga ga Korah, mme ba ne ba sa itse le gore gore ba ne ba diragatsa seporofeso. Ba

tsweletse ka bofufo ba rera itemogelo ya nnete. O kare Modimo o ka ba thomogele pelo. E kare matlho a bone a ka bulega pele fa go nna tlhari. Oo, nthetsang. Bokwete ja go nnale madi, boiteledipele ja setchaba, bokgone mo kgwebong, kana botsipa ja tlhaloganyo di kile tsa fa motho tshwanelo go nna moeteledipele wa semowa, kana go nonotsha Lefoko la Modimo? Gape dikhumo kana gonna botlhokwa ga motho di simolotse go supa gore Modimo o a bo a bereka mo botshelo ja motho boemong ja Mowa o o Boitshepho O LE NOSI. go tswa foo re lwa kgatlhanong le Modimo, e seng gore re mo lwele.

Jaanong ke bata go itsese se fa. Ga ke bue ka bagolwane mo kerekeng. Nnyaa rra. Mme mogolwane yoo o ka bo a humanegile jaaka fela motho a ka humanega, kana a bo a le ene mohumi mo lefatsheng fa fela a santse a le mogolwane mo pelong le ka ditito. Ga ke kake ka tshaba go tlhoma monna ope fela yo o nang le ditshwanelego tsa Semowa gonna mogolwane kana motiakone go sa lgatlhalesege gore seemo sa gagwe sa madi se ntse jang kana maemo a gagwe mo sechabeng. Mme ga o bona go dithulaganyo tsa maemo a batho mo setšhabeng le gore ba na le madi jang go tsenelela mo kerekeng mo go kgaoganyang batho ka tsela epe fela—moo ga se ga Modimo. Ke sesupo se sengwe mo pakeng e re tshelang mo go yone ya Laodikia e e humileng ka dithoto, mme e humanegile mo Semoweng.

“Ke itse khumanego ya gago.” A le ne la lemoga gore khumanego ya bone gore e golagantswe le sinagoge ya ga Satane gone mo temaneng eo? Ee, ke lekoko le le nonofileng le le nang le dikhumo mme le nna ka go tshwenya sethophanyana sa batho ba ba direlang Modimo. Fa Mowa wa Modimo o bereka mo dipelong tsa batho, ke mang yo o tlogelang dikago le dithoto? Letsomanyane le nna fela le fekediswa ke lekoko le legolo. Mme jaanong batho ba ya kae go tswa foo? Bane ba obamela mo malapeng, mo dikagong tse di kgologolo tsa marekisetso, le mo matlong a ka fa tlase, fela jaaka bane ba dira ga ba ya ko megogorong.

Batho ba bane ba humanegile mo dithotong tsa lefatshe leno. Ele ruri. Mme ba ne ba humile mo semoeng.

“*Ke itse matlhapa a bone*” Jaanong ga se go akanya gore baaki ba ba tlhapatsa Modimo, le fa gone go ntse jalo. Mme ba tlhapatsa kereke ya nnete. Go nna fela go ntse jalo. Majuta a kwa Jerusalema a ne a tlhapatsa kereke kwa tshimologong. Badimo ba Badichaba ba ne ba dira jalo. Ga gona le mongwe yo go ka buiwang bosula ka ene, e tsile gonna enna peo ya nnete. Ka nako ya puso ya ga Nero Bakeresete ba ne ba bonwa molato mo motlhotlhapelong mangwe le mangwe—le ka go tlhoseisa Roma ka molelo. Mo mafatsheng a bockomanise letsomanenyane le nna e le lone le lenyelediwang le ntswa le sena boleng ka palo. Le fa Bakeresete ele batho ba ba siameng ba le boikanyego, ba ba dirang tse di molemo fela, ba tla nna ba tswelela ba bogisiwa go fitlhelela kwa bofelelong gore ba nyelediwa.

Lebaka la gore go bo gontse jalo, ke ka gore ga ba dumalane le modimogadi. Ba nna jaaka monwana wa kgonotswe o o golagetseng ba tlhomogile fa pele ga baikepi. Mme le mororo basiami ba sa ikaelela go utlwiswa baikepi bothoko mme ba bata go dira se se molemo fela, ka metlha ba fitlhela ba gagautlhangwa jaaka Johane wa Modolobetsi le Herode. Gonne Johane o ne a sa batle go utwisa Herode bothoko le ene kana mosadi wa gagwe mme o ne a bata go ba tshabisa bogale ja Modimo. Se sene sa tlhoka go tlhalogangwa le go lwantshiwa thata, mme Johane o ne a bolawa ka lebaka la gone. Mme ka ntata ya ditiro tse di molemo tseo tsa batho ba Modimo, ba ntse ba tlhabisiwa dithong gape ba bo ba bolawa mo setshábeng. E le ruri go tshwanetse ga bo go na le maatla mangwe a a bosula a a tlhotlheletsang mo bathong ba ba senang letswalo ba ba busetsang bosula mo bathong ba ba diretseng tshiamo. Ee, gona le maatla a a ntseng jalo. Ke Satane. Karabo e fitlhelwa mo temaneng e e latelang.

Dingwaga Tse Lesome Tsa Pitlagano

Tshenolo 2:10

“O se ka wa boifa dilo tse o tlogang o boga botlhoko jwa tsone; bonang, diabolo o tloga a latlhela bangwe ba lona mo ntlong ya kgolegelo, gore lo lekwe; mme lo tlaa bona pitlagano ka malatsi a le some; O nne boikanngo fela le go ya kwa losong; mme ke tlaa go naya serwalo sa botshelo.”

Nako tsotlhe fa Modimo a dirisa mafoko ao, “O se ka wa boifa,” go na lelekunutu le lele letlang le le kotsi e kgolo gape le pogo le sa letelelwe dilo. Jaanong Ga a bue ka thamalalo, ka go mokgwa wa go tlhoka botho a re, “Pitlagano e etla.” Moo go ka tshosa motho. Mme fela jaaka mme a bata go tima lebone fa a robatsa ngwana o buisa ngwana ka bonolo gore a seka a tshoga a re, “Jaanong o seka wa boifa, gonne lebone le tsile go tima mme go tlanna lefifi. Mme gakologelwa gore ke fano le wena.” Jolo a a re, “O se ka wa tshaba motho ka na se ka se go dirang. Ke na le wena, gape tshagofatso Yame e go lekanye. E tlaa re o ralala metsi, ga ketla a go penologela. Le fa e le mo lesong ga o ketla o fenngwa. O mofenyi go feta bafenyi.”

Moaposetolo yo mogolo, Paulo, o ne a itsile ka go itemogela bonnete ja mafoko ao mme o ne a kwala mo go Baroma 8:35-59,

"Ke mang yo o tlaa re kgaoganyang le lorato lwa ga Keresete? A ke pitlagano, kgotsa tlalelo e e mahehe, kgotsa pogiso, kgotsa tlala, kgotsa bosaikategang, kgotsa poitshego, kgotsa tšhaka?"

Fela jaaka go kwadilwe ga twe, re tlhola re bolawa ka ntlha ya gago; re kaiwa dinku tse di tlhajwang fela.

Nnyaa, mo dilong tsotlhe tse re gaisa bafenyi ka ene yo o re ratileng.

Gonne ke a tlhomamisa gore, go le loso, go le botshelo, go le baengele, go le magosana, go le dilo tse di leng teng, go le dilo tse di tlaa tlang, go le dinonofo,

Le fa e le bogodimo, kana boteng, kana le fa e ka bo e le sebopiwa sengwe se sele, ga go ketla go nonofa sepe go re kgaoganyang le lorato lwa Modimo, lo lo mo go Keresete Jesu Morena wa rona."

Nnyaa, ga re a tshwanela go boifa. Lerato la Gagwe le kobela pifo kwa ntle.

Jaanong elathoko gore o bua a re, "diabole o tla latlhela bangwe ba lona mo kgolegelong gore le lekwe." Bajuta ba ne ba dira jalo ka nako eo. Baperesita ba segeitane ba ne ba dira jalo ka nako eo. Babusi ba ba neng ba leka go dira gore ba amogelesage ba ithatisa morafe gonne batho ba ne ba rata bobogelo ja Roma, ba ne ba bolaya dikete tsa Bakereseteaba mo ditaung le mo batlhabaning. Diabolo o kगतलहललंग का से? Ke eng le mo latofaletsa? Aa, ee, mme se se bakwa ke letlhoo la ga diabolo. O baka tse tsotlhe ka gore o tlhoile Modimo. Se Modimo a tlhomang pelo ya Gagwe mo go sone, Satane o ikaelela go leka go se senya. Mme lepong. Tshedimoso ke e. Ga e le gore Satane ke ene yo o bakang gore Bajuta ba ba isang Bakeresete ko dikgotla tshekelong, jalo Bajuta ga dumele tumelo ya Modimo mme ba dumela ya ga diabolo. Go phugana ga bone le gone ke ga sinagoge ya ga Satane. Mme ga e le gore Kereke ya Katuliki ya Roma e bulaila matshwitshwiti a badumedi ka Dipaka tsa Lefifi, ee le ka dipaka tsotlhe, jalo he ke ba ga diabole gape ke ba ga Satane gape.

Mme ga e le gore o akanya gore se se a gakgamatsa, wena emela gore seporofeso sa mo go Tshenolo 13 se diragadiwe. Ke nnete tota gore lefatshe la United States of America ke lone le go buiwang ka lone mo kgaolong eo. Palo ya lesome le boraro ke sekao sa setshaba se. E simolotse ka dikolone tse lesome le boraro. Folaga ya lone e na le dinalesi le methaladi tse lesome le boraro. Mme kgaolo ya lesome le boraro ke yone bofelelo ja gagwe. Mo setswhantshong se se umakilweng mo kgaolong e go fitlhelwa boikepo jotlhe ja sebata jo boneng bo neng botla ko ko go lone. Fa sebata se simoloa go busa ko Lekgotleng la Ntlha le le bidiwang Nicene Council, jalo setshwantsho se ta tswa mo Lekgotleng la Mafatshe la Dikereke ka dilo tsotlhe tse di bosula le maata a Bosaatane a ta bong a kgwela bogale ja ga diabole mo mofineng wa nnete wa Modimo. E ta bo e le ipoeletso ya tiro e e boferefere le bothogo ya bodiabile.

Ba ba lwantshang batho ba Modimo ba ba ikobileng gape ba ba sotla le go ba nyeletsa—ba leseng ba ba dire jalo. Mme go dira jalo ba tla dira. And gotlhe ba go dira mo Leineng la Modimo le tumelo. Mme ba aka. Ga se ba Modimo. Ke ba ga rraabo eleng diabole. Bone, ka ditiro tsa bone tse baleng kगतललललंग le batho BAPE, ba itshupa gore bantse jang. A ba tswelile ba ba ikokoanye le go gana letsomanyane la Modimo. Mme mo godimo ga moo ba supegetsa botlhe gore ke ba ga diabole. Ke ba mofine o e seng wa nnete—mofine o o bolayang. Letlhoo la bone le thomamisa se ba leng sone. Ke ba kereke ya Senikolaitani ya baganetsa keresete.

"Ba ta latlhelwa mo kgolegelong." Ee, ba gogelwa kwa dikgotla tshekelong le go latofadiwa ka maaka le go sekisiwa gape ba bo ba tlhatlhelwa mo kgolegelong. mme gone ke boammaaruri mo gotlhe go dirwa mo leineng la tumelo le ka tshiamo gape ka bogale jo bo senang molato. Gotlhe go direllwa go siamisa dilo. Moo go ntira gore ke akanye ka katlholo go tswa kwa Kgotlatshekelong e Kgolo ya Makgaolakang ka ga thapelo le go Bala Baebele mo dikolong. Ke mang yo engwa nokeng a e tlhotlheletsa? Ke Satane. Seo ke go kgwa bogale mo gongwe kगतललललंग le Modimo.

"Le tla nna le pitlaganong malatsi a masome." Seporofeso ke se. Mme ka sone gona le tsela ya go re kgona go tlhomamisa lobaka la Paka ya Semerena. Diocletian, yo o neng a le mmusimogolo yo o setlhogo go feta, o ne a simolola letsholo la masetlapelo kगतललललंग le baitshepi ba Modimo, gore ga e ne e se ka mautlwelobolhoko ba Modimo o ka bo a feleleditse badumedi botlhe. E ne e le tshololo ya madi e kgolo mo ditsong gape e neya tsaya lobaka la dingwaga tse lesome (malatsi a mo go Tshenolo 2:10b) gotswa ka 302 go ya go 312.

"Ikanyege mo Losong." Ga a re Ikanyege go fitlhelwa Losong, mme are mo lesong. O tshwanelwa ke go kanela bopaki ja gago ka madi a gago. Batho bale diketse, ee didikadike, di ne tsa swa mo dipakeng tsotlhe. Ba ne ba swa ba le mo tumelong. Jaaka Antipas, yo a neng a nna moswela tumelo yo o boikanyego, ba ne ba seka ba babalela matshelo a bone mo lesong. unto death. Gantsi re akanya gore go ka seke go kgonagale go nna moswela tumelo. Mme ga re gakologelwe gore tumelo e re edirisang mo

letsatsinggo fenyha mo go Keresete Jeso e tshwana le tumelo e e neng ya tshegetsa BoPolycarp le baswela tumelo botlhe. Tumelo e kgolo e tla tshegofatso e kgolo mo nakong e kgolo. A Modimo a bakwe ka bosakhutleng!

"Mme ke tla lefa korone ya botshelo." Ga fa motho a siela metsi mo Leineng la Morena go na le neelo poelo, poelo ya yo o neelang botshelo ja gagwe go nna moswela tumelo ka ntata ya Leina la ga Morena Jeso e tla nna kgolo jang, Gongwe re ka nna le kakanyo ga re tshwantsha korone e le korone e e gapiwang mo lebelong.

Mo go I Bakoranta 9:24, Paulo o bua a re,

"A ga lo itse fa ba ba sianang ba tle ba siane botlhe, mme mongwe fela a phamole sekgele? Sianang fela jalo, gore lo tle lo amogele."

Korone e e filweng mofenyi wa lebelo la Diolimpiki e ne ele kgare ya dikala tsa setlhare sa motlhwane . Mme korone e go buiwang ka yone fa e e mo go Tshenolo, e e fiwang baswela tumelo, ke korone ya segosi. Jeso o e bitsa korone ya Bodtsetlo. Korone e nngwe ke ya ba ba kgarathileng, e nngwe ke ya ba ba fileng. Tshotlhe dikorone ke tse di sa senyegeng. Ga di ketla di senyega. Bafenyi ba lebelo la botshelo ja selefatshe le gaufi le go latlhegelwa ke boipelo ja go bakwa ke lefatshe. Kgalalelo ya bone e tsile go palelwa. Mme ba ba neelang matshelo a bone Modimo, lefa e le ka go leka ga letsatsi le letsatsi kana ka madi a a tsholotsweng a bone ga ba ntsha matshelo a bone sethabelo ba tla fiwa korone ya botshelo.

Ga go tsewe nako e ntsi go berekelwa dipoelo tse di sa khutleng tsa Modimo. Tuelo ya Modimo e tsewa motlhogo. Ga e le gore re dumela gore gona le tsogo ya mmele ka mmannete, le bogosi jo bo sa khuting ya mmatota, jalo re tshwanela ke go boloka maoto a amolemo ao a a bulegetseng baitshephi ba ba boikanyego.

Tuelo Ya Phenyio

Tshenolo 2:11,

"Yo o nang le tsebe, a a utlwe se Mowa o se buang le diphuthego. Yo o fenyang ga a ketla a utlwisiwa botlhoko ke loso lwa bobedi."

Jaanong Mowa o bua le dipaka tsotlhe gape. Molaetsa o tetse go re gomotsa mo nakong eno fela jaaka o ne wa gomotsa bakaulengwe ba dipaka tsotlhe tse dingwe. Mme o re bolelela gor lesa la bobedi ga le ketla le re utwisa bothoko.

Rotlhe re itse gore lesa la bobedi ke lecha la molelo.

Tshenolo 20:14,

"Mme lesa le bobipo di ne tsa latlhelwa mo bodibeng ja molelo, Lo ke lone losa lwa bobedi."

Mme gone ke boammaruri gore botlhe ba ba neng ba le mo teng, ba ne ba latlhelwa mo bodibeng ja molelo. Jaanong go tswa foo, ke batla go le tsetsa sengwe fa. Go tla dira gore batho ba akgele mo thutong yame e e gakgamatsang go sena pelaelo.

Mme ke ema fa ka taolo ya Lefoko la Modimo gape ke ganetsa gore motho yo o sa dumeleng o ya kwa bobipong jo bo sa khuteng le gore o tla shá ka bosakhutleng. Selo sa ntlha, bobipo, kana bodiba ja molelo, kana sepe fela se o batang go se bo bitsa, ga bo ka bosakhutleng. Bo ka nna jang ga e le gore bone bo na le tshimologo? Mo go Mathaio 25:41, ya re *"Bobipo jo bo sa khutleng bo ne baakanyeditse diabole le bangele ba gagwe."* Jaanong ga e le gore bo ne bo baakantswe, jalo bo ne ga se gore bone bo sena tshimologo. Ga e le gore bone bo na le tshimologo jalo ga bo kake ja nna ka bosakhutleng. E le ruri o ka ka nna wa seka wa t\kgopisiwa ke mogopolo wa lefoko 'go nnela ruri.' Mme lefoko leo le raya "go tswa no dipakeng go ya kwa dipakeng" mme le raya dilo tse dintsi. Mo go Samuele 3:13-14, Modimo o ne a bolelela Samuele gore o tla athola ba lelapa la ga Eli go nnela ruri, le gore ga ba ketla ba ntsha ditlhabelo jaaka baperesita ba Gagwe ". Gape mo go II Dikgosi 2:27, Solomone o ne a kgaola ditlogolwana tsa ga Eli, go tswa mo boperesiteng. E ne e le morago ga kokomane tsa ga Eli tsa bone kana go feta. Jaanong o ka lemoga gore "go nnela ruri" ga go tshwane le se se senag "bosakhutleng", kana kana se se senag tshimologo le bokhutlo. Mo kgang e lefoko go nnela ruri le raya "go ya ko bofelelong." Se o ke sone se se neng sa diragala. Di ne tsa felela.

Lebelelang lefoko, "tshenyo" mo go II Batheselonika 1:9,

"E le ba ba tlaa otlhaiwang, ka tshenyego e e sa khutleng."

Ka Segerika, "tshenyo" le raya go nyelediwa. Mme lefoko, "tshenyo", GA LE reye do senya. Jaanong, "go senya" go raya sengwe se se tseletseng gape se bola. Jalo go nyelediwa mo go nnetseng ruri go

raya eneg? Ga go reye go nyelediwa mo go tswelletseng, kana go tla dira lefoko "go sengwa", boemong ja "tshenyo". Go yaya go senya gp fitlhelela kwa bofelelong. Go fetse.

o ka ipotsa jaanong, gore o ka dirisa lefoko leo, "bosakhutleng", le gore o ka seke o le dirise ka tsela e re rutilweng ka yone. Moo go mothogo. Ga le dirisiwa ke Modimo le raya go nna o sena tshimologo kana bokhutlo, gape le nnetse ruri le gore ga le khutle. Mme ga o nua ka botshelo jo bo sa khutleng o a bo o akantse seo se eleng botshelo ja Modimo. "Se ke se se kwadilweng, gore Modimo o re file botshelo jo bo sa khutleng, mme botshelo bo o bo mo Morweng wa Gagwe. Yo o nang le Morwa o na le botshelo." Jaanong, gone, ke barwa Modimo ba ba nang le botshelo jo bo sa khutleng, mofuta wa botshelo jo bo senang tshimologo, mme bo sale bontse bo le teng. Ke gone. O na le sengwe mo go wena se se eleng sa bosakhutleng—eleng bosena tshimologo kana bokhutlo. Ke Mowa wa Modimo. Ke karolo ya Modimo ka Boene. Ke botshelo ja Modimo.

Jaanong ga e le gore moleufi o tsile go ya kwa bobipong mme a bo a sokola gotshwana le wena o le kwa legodimong o ipela, jalo o tla bo a na le botshelo jo bo tshwanang le jo o nang le jone.

Jalo, go ka nna ga bo go na le bangwe ba ba reng botshelo jo bo sa khutleng bo supaboitekanelo ja bana ba Modimo. Ke boitekanelo ja bone, le boipelo jo bo leng mo kotsing. Kafa letlhakoreng le lengwe moleufi o ya kwa kotlhaong ya gagwe, go re re fokotse lesa la bobedi ka tsela ya go otlhaa le lefelo. Botshelo jo bo sa khutleng bo raya legodimo, kotlhao ya bosakhutleng go raya bobipo. O tla gakgadiwa ke batho ba ba totomaditsweng jaaka baithutabodumedi ba ba neng ba dumela seo. Mme ga le itse gore seo se dirang? Go dira gore botshelo jo bo sa khutleng go nna sengwe sa lefelo boemong ja Motho. Botshelo jo bo sa khutleng ke Modimo,—e leng Morena Jeso Keresete. Motho o ka dumela selo se se ntseng jalo jang, gore botshelo jo bo sa khutleng ke selo sa lefelo, go feta se ke seitseng. Go ntira gore ke akabale ga ke akanya ka gone.

Nyaa rra. Gona le mofuta o le mongwefela wa botshelo jo bo sa khutleng. Modimo o na le jone. Ga re na le Modimo, re na le botshelo jo bo sa khutleng mo go Ene le ka Ene.

Jalo le lemoga, lefoko leo bosakhutleng, kana go sa feleng, le kgona go dirisiwa ka tsela tse di farologanyeng, mme ga le dirisiwa go bua ka Modimo, Ene ka a le se a leng sone, le raya selo sele sengwe. Ke lobaka la Modimo. O ka seke o le dirise jalo mo go sepe se sengwe. Modimo a le nosi o ka bosakhutleng, mme ka go bo a tshela, o tshela le Ene.

Jaanong ope a seke a re ga ke dumele mo bodibeng ja molelo le kotlhao. Ke dira jalo. Ga ke itse gore go tla tsaya lobaka le le kafe, mme kgabagare bo tla tloswa. Mo go Tshenol 21:8, e bolela gore baleufi bao ba ne ba umaka gore ba tla nna le karolo mo bodibeng ja molelo. Mme thanolo ya nnete ya lefoko ga se 'karolo' mme ke 'nako.' Le a bona, le na le bone.

Jalo baikepi ba tla latlhelwa mo bobipong (bobipo kana phuphu) le bobipo mo teng ga bodiba ja molelo. Ba kgagane le Modimo. E ka nna selo se se bothoko jang.

Mme mo ga go kake ga nna jalo mo baitshephing. Ga ba a tshwanela go tshaba. Ba rekolotswe ke Modimo. Ba mo sehubeng sa Gagwe. Ke bafenyi. Mme ke mang yo o fenyang? Yo o dumelang gore Jeso ke Keresete.

Ke e ng mofenyi yo, modumedi o a falola, mme a bo a ya kwa lefelong la bosakhutleng le mo boipelong? Ka gore Jeso o ne a duela tlhathlwa ya thekololo go re rekolola mo sebeng. O ne a thiba phatlha ya kgaogano, mme rona ba re neng re le kgakala jaanong re atameditswe ka madi.

Mme ga ba kitla ba tla kwa kotlhaong. Ga ba kake ba tsena kwa bodibeng bo ba molelo. Ga ba ketla ba latlhega gonne ga a kake a latlhelwa ke ope wa bone. Ga gona ope yo o rekolotsweng yo tla nnang gopofela ga e se mo go Jeso.

A le itse gore ke eng go ntse jalo? Ke tla le fa sekai sa bone. Ke na le mosimanyana, Josefa. O karolo yame, le fa go ka diragala eng. Ga ke ne ke le monna wa mohumi, selo se se maswe se se maswe se ke ka se dirang ke go seka ke mo tlogelela boswa, mme ga go na sepe ke ka se dirang go mo gana. Ga ke kake ka gore o karolo yame. A re direng teko ya madi. A re tshwantsheng madi a gagwe le ame. Maduo a tla supa gore Josefa ke morwaake. Ke wame.

Ke teko ya madi e e supang a o wa Modimo kana nyaa.

Ga ke kgone go emisa go akanya gore ke kile ka bo ke ke mopalami wa dikgomo tsa mofuta o o sa tswakangwang o o bidiwang Hereford kwa Colorado. Re ne re a te re ise dikgomo tseo go ya go tlhathobiwa ke goromente ga re ne re bata di hulela mo masimong a ga goromente. Mme ba ne ba sa letelele epe kgomo e e neng e sena letshwao la madi mo tsebeng. Letshwao le ne le supa gore ke mofuta o o sa tswakangwang. Bathokomedi ba tsone ba ne ba sa lebelele gore ke mofuta wa tsone. Bane ba lebelele letshwao go bona gore madi e ne e le a siameng. Hallelujah. Ga e le gore ke madi a siameng, e tshwanetse ya bo e siame.

Le a iste gore Modimo o ne a lebelela ko tlase mme a bolelal gore, "Mowa o o leofang, o tla swa. O kgaogane le Nna. Ga o kake wa ta kwa go Nna." Re a itse gore botlhe ba leofile, ba tlhaetse kgalalelo ya Modimo. Mo go raya gore botlhe ba ne ba swa, botlhe ba ne ba kgaogana, mme ka letsatsi lengwe nako e ta fa lefa ele botshelonyana boo bo tla nyelediwa mme tla bo go fedile. Mme Modimo ka lerato, o ne a tsaya phologolo mme a e bolaya mo boemong ja moleufi.

Mo Lokwalong la Testemente e Kgologolo moleufi o ne a tsisa kwana. O ne a e e tshegetsa fa moperesita a e kgaola kgokgotsho go e bolaya. O ne a bona e dutla gape a utlwa e lela. O ne a utlwa fa mowa wa yone o tlogela nama e gagamala fa e swa. O ne a bona mosi wa madi a a gasitsweng mo molelong wa setlhabelo o o thatogela kwa Modimong. O ne a itse gore kwana e sule mo boemong ja gagwe. O ne a itse gore botshelo ja kwana bo emeseditse ja gagwe. Mme botshelo ja kwana eo e ne e le ja phologolo mme bo ne bo ka se tlhole bo boela mo moleufing go mo dira phepa. Jalo e ne ere ga a emelela a tsamaya abo a ntse a na le dikeletso tsa sebe tse di tshwanang le fa a ne a tla go fa setlhabelo. O ne a tsamaya mogopolo wa gagwe o tletse sebe, mme a boe gape a tla go fa setlhabelo se sengwe se se tshwanang ngwaga o o latelang.

Mme mo Lekwalong la Tesetemente e e ntshá ga go a nna jalo. Kwana ya rona e e swang ke Morwa Modimo Yo o neng a fa madi a Gagwe go rekolola bale bantsi. Ka tumelo re a emelela ra bo re tsamaya rabo re baya Kwana matsogo—re mmona a le ditho tse di dutlang madi, le mokwatla o o ditho tse di shemegileng, ka serwalo sa mmitlwa se se segolo se phunyeletsa phatla ya Gagwe—re ikutlwelela ditlhabi tsa Gagwe le go Mo utlwa a lela a re, "Modimo Wame, Modimo Wame, o Ntogeletseng?" Mme go ne ga diragala eng? Botshelo jo bo duleng mo seleng ya madi bo ne ba boela mo go yo o ikotlhaileng. Botshelo jo bo neng bo le mo go Ene bone ba boela mo go rona. Re boela re sena keletso ya go leofa, mme jaanong rena le lethoo la ditiro le dikeletso tsa senama.

Re lebelele. Botshelo ja rona keng? Selenyana e le nngwefela e eneng ya tswa kwa go Rara. Motho wa sesadi ga a na hemoglobin. O na le lee; o a elama. Madi a tswa mo monneng. Ke sone se mosadi a tsayang leina la monna. Bana ba tsaya leina la gagwe. Mme o elama bana ba a ba tsholang.

Ke sone se se neng sa diragala mo fa re rekololwa. Mowa o o Boitshepho o ne wa tsena mo go Maria mme a tshola Morwa mme a mmita Jeso. Mmopi yo o mogolo o ne a fologela ko tlase mme a nna setlhabelo sa dibe tsa rona. Madi a gagwe e ne e le madi a Modimo. Ke sone se se neng sa diragala. Madi a o a Modimo a ne a tshololwa le Mowa o ne wa Mo togela ga A ne a swaka kutlobothoko. Go tswa foo BOTSHELO JONE JO BO TSWHANANG (MOWA) bo ne ba boela go tla go aga mo moleufing yo o ikotlhaileng gape a ba a golola. Moleufi yoo o ne a sa tlhole a thoka go boela go ya go ntsha setlhabelo ngwaga lengwaga, a tsisa setlhabelo morago ga setlhabelo, gonne go ne go sa tlhokafala. Ka setlhabelo se le SENGWEFELA, moleufi yo o ikotlhaileng o golotswe mo go bosiweng ke sebe ka bosakhutleng, mme o amogetse botshelo ja ya Keresete jo mo go jone a busang ka go nna le phenyo mo sebeng, mo lefatsheng, mo senameng, le mo go diabole.

Modimo o ne a dira seo. O ne a dira gotlhe. O ne a lelela kwa lefatsheng le le hutsitsitsweng ka sebe, "Ke ta go fa sesupo. Leggarebe le le iseng le itsewe ke monna le tla nna le ngwana. Leggarebe le le iseng le itsewe ke monna le tla ima mme le tshola ngwana. Ke sone sesupo sa lona. E tla nna sesupo se sa sennela ruri. O tla tshola Emmanuel, eleng Modimo ona le rona."

Modimo o ne a fologela kwa tlase a le mo seleng ya madi, e seng ka motho, mme ka Mowa o o Boitshepho, mme mo popelong eo ya lekgarebe gone ga agiwa motlagana wa lebaka la lesa. Peo ya mosadi e ne ya tla gore a tlhokofadiwe gore tsetsa poloko. Erile fa Mowa o o Boitshepho o tla mo go Maria, O ne wa bopa sele mo popelong ya gagwe e eneg e tla ntsifala mme ya nna mmele wa Morena wa rona. Sele eo e ne ya bopiwa. Ene e le Tshimologo ya Popo ya Modimo. Ke sone se Jeso a neng a le sone. Mme yo o Boitshepho yo o o ne a tladitswe ka madi a a Boitshepho, le ka madi a Modimo. Gone ga tsholwa Motlagana. O ne a gola go nna monna. O ne a ya kwa Jorotane mme gone koo Setlhabelo seo se ne sa tlhatswiwa ke Johane ko nokeng e e bidiwang Jorotane. Erile ga Setlhabelo seo se se Amogeleseng se tswa mo metsing, Modimo o ne a tla a aga mo go Ene, a mo tlatsa ka Mowa o o senang selekanyo. Mme erile ga A swa botshelo jo bo itekanetseng ja Modimo bo ne bo gololesegile go boela mo moleufing yo o tla amogelang Keresete jaaka Mmoloki.

Oo, mo o go gkgamatsa jang. Jehovah, yo o neng a tsholwa a lela a le mo mokoweng wa motshotelo. Jehovah yo o neng a tsholellwa mo bojong ja dipitse. Ke sone seo sesupo sa sennela ruri mo go ba mabela gape ba le boikgogomoso, ba ba ithayang ba re ba na le kitso go gaisa babangwe mme ba sena nayo, ba ba itshimololetseng dithuto tsa bodumetsi tsa bone mme ba gana nnete ya Modimo. Jehovah Modimo, a le ngwana a lela mo bojong ja dipitse jo bo nkgang. Go tswa foo re akanya gore re na le teta ya go nna mabela, re sunya dinko tsa rona, re kgala le go itira e kare re mongwe yo mogolo. Se ke sone sesupo sa gago sa mmatota. Ke sone se se siameng. Jehovah, one a tshameka jaaka mosimane. Jehovah a bereka mo lebenkeleng la kwa go betelwang teng. Jehovah a tlhatswa dinao tsa batshwari ba ditlhapi.

"Ke tla lefa sesupo," Go bua Modimo. "Eseng sesupo sa boperesita ja dipurapura tsa dikhoara tse di tshweu. Eseng sesupo sa khumo le nonofo. Ga gona sepe se o ka se batang mo sesupong seo, kana se o ka akanyang gore se se tswanelang. Mme ke sesupo sa sennela ruri. Ke sesupo se segolo go feta." Jehovah a eme mo lelwapeng la kgotlatshekelo a tlhokogfaditswe gape a dutla ka serwalo sa mmitlwa mo phatleng ya Gagwe le mathe mo sefatlhegong sa Gagwe, a sotlelwa lefelwa. Jehovah, a nyaditswe le go ganwa, a lepeletse a sa tswala mo sefapanong, fa baiketsisidespise ka bopelokgale ba mo tshoga ka tshotlo ba mo lopa gore a fologe mo sefapanong. Jehovah a swa. Jehovah a rapela mme ga seka ga diragala sepe. Go tswa foo Jehovah a swa. Jaanong seo ke sesupo sa batho botlhe. Ga gona sepe se sengwe se se tshwanang le sone. Ke se segolo.

Go tswa foo lefifi le ne la apesa lefatshe. Bane ba mo tsenya mo lebitleng. O ne a rapaletse foo malatsi le masigo a mararo go fitlhelela thoromo ya lefatshe e phatlalatsa lefifi la bosigo mme a tsoga. Jehovah o ne a tsoga. Jehovah o ne a tlhatogela kwa godimo. Go tswa foo Jehovah o ne a boela go tla go aga mo kerekeng ya Gagwe. Jehovah o ne a boela gape ka sefelo se segolo se se tsubutlang le dikgabo tsa molelo. Jehovah one a boela go tla go tsamaya magareng ga kereke ya Gagwe le go nonotsha batho ba Gagwe. Jehovah o ne a tla gape, ka nako e go tla go nna mo bathong ba Gagwe. Jehovah o fodisa batho gape, o tsosa baswi gape o Iponagatsa ka Mowa. Jehovah o ne a boela, a bua ka diteleme, gape a fa tlhanolo ya diteleme.

Jehovah o ne a fologela kwa tlase mme O ne a dira gore mosadi wa mogwebi ka mmele a seka a thola a leofa. O ne a tla ko letagweng le le bodileng sefatlhego le rapaletse le idibetse mo moeding. Ee, Jehovah o ne a tla go bonagala mo senameng le go bonala mo nameng. Jehovah o ne a tla—Modimo mo go rona, e leng tsholofelo ya kgalalelo.

Ee, Jeso o ne a tla mmea tsholola madi a Gagwe mme a gololwa batshwarwa. O ne a tla go golola dinku ya Gagwe tse neng di latlhagile. O ne a ba fa botshelo jo bo sa khutleng mme ga ba ketla ba latlhega. Ga a ketla a latlhegelwa ke ope wa bone, mme o tla ba tsos aka letsatsi la bofelo.

Hallelujah, ga ba ketla ba tlhokofadiwa ke leso la bobedi. Ga le na maata mo go bone. Gonne ke ke ba Kwanagape ba mo sala morago gongwe le gongwe kwa a go yang.

Mowa o o Boitshepho Mo Pakeng Enngwe Le Engwe

Tshenolo 2:11,

"Yo o nang le tsebe, a a utlwe se Mowa o se bolelang ko dikerekeng."

Ga gona paka ya kereke epe e temana e e sa umakiweng mo go yone. Paka nngwe le nngwe e na le kgakololo e e ntseng jalo mo bathong ba paka nngwe lenngwe. "Ope yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang." Mme ga go kgonege gore batho botlhe ba utlwa se Mowa o se buang mo dipakeng tse di farologanyeng.

I Bakorinthe 2:6-16,

"Le fa go ntse jalo re bua botlhale mo go ba ba itekanetseng; mme e be e le botlhale bongwe jo e seng jwa lefatshe leno, le fa e le jwa babusi ba lefatshe leno, ba ba tswang lefela fela;

Mme re bua botlhale jwa Modimo ka bosaitsiweng, e bong botlhale jo bo ntseng bo fitlhlwe, jo Modimo o bo laoletse kgalaletso ya rona gale pele ga tshimologo ya lefatshe:

E le jo go seng ope wa babusi ba lefatshe leno yo o bo itseng; gonne fa ba ka bo ba bo itsile, ba ka bo ba se ka ba bapola Morena wa kgalalelo:

Mme jaaka go kwadilwe ga twe: "Ke dilo tse leitlho le se kang la di bona, le tse tsebe e se kang ya di utlwa, le tse di se kang tsa tsena mo pelong ya motho, e bong dilo tsotlhe tse Modimo o di baakanyeditseng bone ba ba o ratang.

Modimo o di senoletse rona ka Mowa. Gonne Mowa o tlhatlhoba dilo tsotlhe, ee, le dilo tse di boteng tsa Modimo.

Gonne e mang mo bathong yo o itseng dilo tsa motho, fa e se mowa wa motho o o mo go ene? Go ntse fela jalo le dilo tsa Modimo, ga go ope yo o di itseng, fa e se Mowa wa Modimo.

Jaanong re amogetse mowa o e seng wa lefatshe, e le mowa o e leng wa Modimo; gore re tle re itse dilo tse re di newang fela ke Modimo.

E le dilo tse re bileng re di bua, e seng ka puo e re e rutwang ke botlhale jwa motho; e le e re e rutwang ke Mowa o o Boitshepho; re tshwantsha dilo tsa semowa ka dilo tsa

semowa.

Mme yo e leng motho wa tlholego, ga a amogele dilo tsa Mowa wa Modimo; gonne ke dinyana mo go ene; mme ga a ka ke a di itse, ka di sekasekwa ka fa mokgweng wa Semowa.

Mme yo e leng wa semowa o sekaseka dilo tsotlhe, mme ene ka esi ga a sekasekwe ke motho ope.

Gonne mang yo o itsileng mogopolo wa Morena, fa e bo ne ne a ka mo ruta? Mme rona re na le mogopolo wa ga Keresete."

Mathaio 13:13-16,

"Ke gone ka fa ke buang nabo ka ditshwantsho ka teng: ka gobo le fa ba lebile, ga ba bone, le fa ba reeditse, ga ba utlwe, le gone ga ba tlhaloganye.

Mme ba ne ba dirafalelwa ke seporofeso sa ga Isaia se se neng sa re, Go utlwa lo tlaa nna lo utlwa, mme ga lo ketla lo tlhaloganyana gope, le go leba lo tlaa nna lo leba, mme ga lo ketla lo bona gope:

Gonne dipelo tsa batho ba di thatafaditse, ba kabetse ditsebe, ba ipuduladitse matlho, e se re kgotsa ba lemoga ka matlho, ba utlwa ka ditsebe, ba tlhaloganyana ka pelo, mme ba sokologa gape, mme ka ba fodisa.

"Matlho a lona a sego gonne a a bona: le ditsebe tsa lona gonne di a utlwa."

Johane 8:42-44,

"Jeso a ba raya a re, Fa Modimo e ka bo e le Rraeno, lo ka bo lo nthata; gonne ke tsile ke tswa kwa Modimong; gonne le gone ga ke a tla ka ga me, mme one o nthomile.

Ke eng le sa tlhaloganyane puo Yame? Ke ka gobo le sa ka ke la utlwa lefoko Lame.

Le ba ga rraeno diabololo, le dithato tsa ga rraeno ke tsone tse lo ratang go di dira. Ene o sa le a nna mmolai le mo tshimologong, mme a se ka a ema mo boammaaruring, ka go ne go se na boammaaruri mo go ene. E re fa a bua maaka, o bua mo e leng ga gagwe, gonne ke moaki, le rra one maaka lefa e le gore ga le ulwe Lefoko Lame."

Go tswa mo Ditemaneng tse re sa tswang go di bala go supagala gore ga gona motho yo ka boene a ka utlwang Modimo. Bokgoni joo o tshwanetse a bo a bo filwe ke Modimo.

Mathaio 16:17,

"Jesu a mo fetola mme a mo raya are, O sego, Simone morwa Jona; gonne ga o a go senolelwa ke nama le madi, fa e se ke Rre yo o kwa legodimong."

Ga re kopanya ditemana tse re lemoga gore gona le setlhophapha sele sengwefela sa batho, le gore sethophapha se se kgethegileng seo sa batho ba ba kgonang go utlwa se Mowa o se buang mo pakeng nwe le nngwe. Ke sethophapha se se kgethegileng se se amogelang tshenolelo ya paka. Sethophapha seo ke sa Modimo, gonne sethophapha se se kgoneng go utlwa ga se sa Modimo. (Johane 8:42-44.) Sethophapha se se kgonang le go utlwa se Mowa o se buang le go amogela tshenolelo ke sethophapha sele se se kailweng mo go I Bakorinthe 2:6-16. Ke ba ba nang le Mowa wa Modimo. Ke bone ba ba tsetsweng ke Modimong. Ba kolobeditswe mo mmele wa Morena Jeso Keresete ka Mowa wa Gagwe. Ba kolobeditswe ka Mowa o o Boitshepho.

Ga re konetelela se re sa tswang go se bua, le gape go dirisa Lefoko re tshwanetse go gakologelwa jaaka re bua ka gore ke mang yo o kolobeditseng ka Mowa o o Boitshepho, re lemoge se Jeso a neng a se bua mo go Johane 6:45,

"Go kwadilwe mo baperofeting ga twe, Mme botlhe ba tlaa rutwa ke Modimo botlhe fela."

Mme bulang mo go Isaia 54:13 mo re inotseng padi e teng mme e balega jaana,

"Mme bana ba lona ba tla rutwa ke Morena."

BOTLHE ba Modimo ke BANA ba Modimo. Ka jalo ke sesupo sa go nna ngwana wa Modimo wa nnete, (Yo Mowa o tsile mo go ene wa bo o aga mo go ene) gape se tlhomilwe jaaka yo o rutang Lefoko ka Mowa o o Boitshepho.

Jaanong o tla simolola go lemoga gore ke ebaka la eng diteme e se sesupo sa gore motho o kolobeditswe ka Mowa o o Boitshepho. Ga gona gona gope mo pakeng epe fa gotweng, "yo o nang le

diteme a a bue se Mowa o se buang." Mo o go beela fa tlhoko diteme, le dithanolo tsa tsone, le seporofeso, le tse dingwe go nna sesupo. sa kolobetso ya Mowa o o Boitshepho. Bosupi ke GO UTLWA se Mowa o se buang. Mowa o a bua. Ee, Mowa o a ruta. Ke sone tota se Jeso A neng a re O tla se dira ga A Tlile.

Johane 14:26,

"O tla a le ruta dilo tsotlhe; o tlaa le gakolola tsotlhe tse ke di buileng le lona."

Mme sone se seneg sa diragala. Ke gone ka fa Diefangele di neneg tsa kwalwa ka teng. Batho ba ne b gakololwa ke Mowa o o Boitshepo Mafoko a a neng a buiwa ke Jeso. Ke sone se Efangele e tlhomameng. Di etekanetse. Mme Mowa o ne wa seka wa ba gakolola dilo tsotlhe fela mme o ne wa tswelela wa ba ruta ka dilo tse baneng ba setse ba na le tsone. Ke ka fa Paulo a neng a amogela ditshenolelo tsa gagwe. O ne a bua ka yone.

"Gonne ke a lo itsise, bakaulengwe, ka ga Mafoko a a Molemo a a rerilweng ke nna, ka re, ga a ka fa mothong."

Gonne le nna ga ke a a amogela mo mothong, le gone ga ke a a rutwa (ke motho) mme a tsile mo go nna ka tshenolo ya ga Jesu Keresete."

Bagalatia 1:11-12. O ne a rutilwe ke Mowa o o Boitshepo.

Letsatsi lengwe fa Jeso a le mo lefatsheng, monna mongwe yo o tlotlegang o ne a mo etela. Monna yo one a re, "Rabbi, re itse gore o morutuntshi yo o rumilweng gotswa kwa Modimong." Mme o tla lemoga gore Jeso o ne a mo kgaupetsa. O ne a retologela ko go Nikodimase le mafoko a A buileng a ka sobokangwa jaana, "GA KE morutuntshi. Ke kwana e e ntshiwang setlhabelo sa boleo. Ke dira gore tsalo sesha e kgonagale ka Mowa Wame. Mme go tlaatla Yo eleng Ene Morutuntshi. Ene ke Mowa o o Boitshepo." Erile Jeso a le mo lefatsheng O ne A tla jaaka Kwana, le jaaka Moporofeta. Mme erile a boela mo kerekeng ka Mowa wa Gagwe O ne A nna Morutuntshi.

Mme mo pakeng nngwe le nngwe re utlwa nnete e e tshwanang. *"Yo o nang le tsebe, a a utlwe se Mowa o se buang le dikereke."* Mme ke fela motho yo o tladitsweng ka Mowa yo o ka kgonang go utlwa tshenolelo ya paka e a tshelang mo go yone. Ga go ope gape yo o ka kgonang. Nyaa, rra. Ga ba kake ka gore ke sone se Paulo a se bua mo go I Bakorinthe 2:6-16.

Jaanong se se tshwanetse go go itumedisa. Gona le thuto e e sa tlwaelesegang e e dirang gore batho ba seka ba thaloganyana gape e dira gore batho ba tenegelelane. Gonne ga ba Pentekosete bare o TSHWANETSE go bua ka diteme go seng jalo ga o a kolobediwa ka Mowa o o Boitshepho, ba ganana le gore banna ba bagolo ba ba tshwanang le bo Knox, Moody, Taylor, Goforth le ba bangwe ba ne ba amogela Mowa o o Boitshepho, kana ba re botlhe ba ne ba bua ka ditemo mo sephiring gape ba ne ba sa itse se ba se dirang. Jaanong seo ga se nnete. Nyaa rra. Mo o ke phoso e kgolo. Diteme ga se bosupi ja gore motho o a bo a tladitswe ka Mowa o o Boitshepho. Ke nngwe ya diponafalo tse borobabongwe tse di mo go I Bakorinthe 12. Ga gona Lefoko le le reng o amogela Mowa o o Boitshepho ka fa o bua ka diteme kana o amogela Mowa o o Boitshepho ka go bua ka diteme. Mme e bua gore "Ga botlhe ba sena go tlatswa ka Mowa o o Boitshepho ba ne ba bua ka diteme," mme morago ga moo ba ne ba porofeta.

Mo malatsing a ga go tseiwe tsia gore botlhe ba ba ipolelang gore ba amogetse Mowa o o Boitshepho ka go bua ka diteme ab bua ka diteme tsa mmatota tsa Semowa. Mme ga go a nna jalo ka batho ba le bantsi ba ba buang ka teme e e itsegeng mme ba le mo tlhotlheletsong ya mowa o o maswe. Jaanong a re re re mo tirelong mme batho botlhe ba bua ka diteme. O ka itse jang gore ke teme efe e e tswang mo Moweng le gore ke e fe e e tswang ko go diabole? Ke ntse magareng ga bageitane fa baloi ba bone ba nwang madi a a tswang mo magatleng, ba ne ba bua ka diteme le go ranola le go porofeta. Ba kgona le gone go kwala ka diteme.

Jaanong ga e le gore diteme ke bosupi ja kamogelo ya Mowa o o Boitshepho, jalo he go tla bo go raya gore teme nngwe le nngwe e tshwanetse gore e bo e le ya Modimo. Mme batho ba diteme ba setse ba dumetse gore gona le diteme tse e seng tsa nnete le tsa nnete gonne Modimo o na le tsa nnete mme Satane o na le tse di seng tsa nnete. Jalo potso yame ke gore, "Ke mang yo itseng se eleng sa mmatota? Ke mang yo o thaloganyang puo go itse se se buolweng? Ke mang yo o nang le neo ya go tlhathoba mewa go itse?" Jaanong ga re ka nna le dikarabo tsa dipotso tseo re tla nna le sengwe se re ka simololang ka sone, mme go fitlhelela re tseng foo, re tla tshwanela ke go ipotsa dipotso ka motswedi wa diteme. O ka lemoga gone gore ga o ka dumalana le gore diteme ke bosupi mme o sa itse se se buiwang, o tshwanetse wa felela o tsere tshwetso ya gore diteme tsotlhe di tshwanelwa ke go bo e le tsa Modimo. Go tla re tsisa ko tshwetsong ya go dumela gore diabole ga a kake a bua ka diteme. Ga go a nna jalo; nyaa, e seng go le gonye. Morongwa monngwe le monngwe wa nnete ga a le mo leetong la go gasa Efangeli mo lefatsheng le sele le ene o itse gore bodiabole ba bua ka diteme tse dingwe, fela jaaka ke itse seo ka itemogelo.

Baithutabodumedi ba MaPentekosete ba dumela gore ga bana Lefoko le le supang gore batho ba bua ka diteme ga ba kolobeditwe ka Mowa o o Boitshepho. Ba dumela gore ba ne ba felela ba tseya tshwetso e e ntseng jalo ka maitemogelo a a mo Lekwalong la Ditiro ko go neng go diragala gore makgetlo a le mararo mo makgetlhong a le matlhano batho ba ne ba bua ka diteme. Mme gape ba bua go sena bopaki ja Lefoko gore gona le mefuta e mebedi ya diteme. Mofuta o mongwe ke wa teme e o e buang ga o amogela Mowa o o Boitshepho le gore ke 'bosupi', fa moragonyana ga o dumela, o kgona go amogela neo ya diteme fa o ka nna wa bua ka diteme kgapetsa.

Le fa gontse jalo, ba re ga o setse o buile ka diteme jaaka bosupi e le bosipi ja go amogela Mowa o o Boitshepho, o ka nna wa seka wa thola o bua gape ka diteme. Gangwe le gape re Mo lekgetlong leno gape, ka tlhoafalela go itse gore go fitlhelwa fa kae mo Lefokong. Ga go seo mo Lefokong, jalo Modimo ga a ise a go bue mme a bo go latlhegegile you tla oketsang Lefoko leo. Mme go na le sengwe mo Lefokong se se buang kaga setlhogo se se ba se itlhokomolesang gotlhelele. I Bakorinthe 13. E umaka ditemo tsa batho le baengele. Se e tla bo e le diteme tse di itseweng le tse di sa itseweng. MaPenstekosete a sesha bare ba kgona go amogela Mowa wa Modimo ba bua ka diteme tse di sa itsegeng kana tsa seengele. Ba isitse lepele ko morago, gonne mo go Ditiro 2 batho ba ne ba bua ka diteme tse di neng tse di neng di utlwiwa gape di tlhalogangwa ke mongwe le mongwe le ba ba sa dumeleng.

Jaanong ga Modimo a didmalang ten re tshwanelwa ke go didimala. Mme ga A buileng teng re tshwanelwa ke gore le rona re bue, mme re bue se a setseng a se buile. O ne a re bolelela bosupi, kana gore go tla diragala eng ga o sena go kolobetswa ka Mowa o o Boitshepho, e ne ele gore re tla nna le Morutunsi yo o tla tsang mme a re rute nnete yotlhe. Mme Morutunsi yo o e ne e le WA MO TENG, eseng wa kwa ntle. Ga Mowa o neo se mo teng, o ka seke wa utlwa nnete le go e amogela ka tshenololelo ga o e utlwa ka motsotso le motsotso, letsatsi lotlhe. Seo ke sesupo sa Mowa o o agileng mo teng ka malatsi a ga Paulo. Ba ba neng ba tladiitswe ka Mowa o o Boitshepho ba ne ba utlwa Lefoko, ba ne ba o amogela mme ba tshela ka one. Ba ba neng ba sena Mowa o o Boitshepho ba utlwile fela ka ga one jaaka motho wa senama, ba o ranola ka mo e seng ga nnete mme ba felele ba le mo sebeng.

IMo pakaeng e nngwe le enngwe, (mme paka enngwe le enngwe ke paka ya Mowa o o Boitshepho ya modumedi wa nnete)—ka re, mo pakeng nngwe le nngwe gone go le bosupi jo bo tshwanang. Ba ba nang le Mowa, eleng Morutunsi, ba utlwile Lefoko, le gore Mowa oo mo go bone o ne wa tsaya Lefoko gape wa ba le ruta (wa ba le senolela); mme ba ne ba le ba sethopho se se neng sa utlwa morongwa le molaetsa wa gagwe mme ba o kgomarela ba o tshela.

Ke a itse gore ke thaelo e e tota go busetsa kwa morago ka letsatsi la Pentekosete gape le ko letsatsing la fa Mowa o o Boitshepho o ne wa wela mo ntlung ya ga Cornelius mme gotswa foo wa thoma maitemogelo ao a a mabedi jaaka bosupi ja Kolobetso ka Mowa o o Boitshepho. Mme ka mo makgethong ao otlhe diteme dine tsa tlhalogangwa ke bareetsi. Se se kgakala thata le babel ya sesha ya ketsaetsego ya bokopano ka MaPentekosete. Mme ga e le gore mo go ne go sa lekana go re dira gore re togele go akanya jalo, re tla dira eng ga re kgatlhana lebaka la gore batho ba ba ise ba ke ba bue ka diteme ba bontsa dineo tse dingwe tse di borobabobedi mo matshelong a bone, jaaka, lefoko la botlhale, tlhathobo ya mewa, lefoko la kitso, tumelo, dipholo, le dikgagamatso tota? Mme ke lelele e e kgathisa thata ka temogo ya gore diteme ke neo e kwatlase mo dineong tse borobabongwe; jalo ga re bona batho ba ba sa buing kana ba ba iseng ba ko ba bue ka diteme, ba dirisa dineo tse di kgolo go feta ba ba buang ka diteme, re tshwanetse ra tlhokomologa thuto eo gotlhelele go feta le ka nako ya gale.

Jalo le ka lemoga jaanong, gore ga re kake ra kgona go bua se Baebele e sa se buang. Ga Lefoko le re ruta gore tiro ya Mowa o o Boitshepho, mme go bonagala ga Motho yo o Segofaditsweng ke go tsisa nnete mo pakeng nngwe le nngwe go tla ko peong ya nnete ya paka eo, gotswa foo re itse gore Mowa o tshwanetse wa bo o agile mo mothong eseng jalo ga a kake a amogela nnete ya nako eo. Amene. Seo ke sone tota. Mme ga dipaka tse di ntsha sengwe, ka mmarruri di ntsha nnete e.

Jaanong pele ga re re togela sethogo se ke bata go re le ntlhologanye ga ke tlhalsa gore Kolobetso ya Mowa o o Boitshepho ke eng go ya ka fa Lefokong. Ga se ka go ya ka nna, gape ga se ka go ya ka wena. Go tshwanetse ga ya ka "Go bua Morena," e seng jalo re ta bo re fapotswe mo tseleng. Amene.

Santlha le tla lemoga gore mo ditirelong tsame ga ke sena go fetsa go rera tshebeletso ya seefangele, kanago ruta molaetsa mongwe, ke latlhela letowa ka go laletsa batho go tsaya dikgato. Ke ba kopa gore ba tle kwa pele mme ba amogele Mowa o o Boitshepho. Ditsala tsame tsa Mapentekosete, ga ba nkutlwa ke bua jaana ba dumela gore ke laletsa batho gotla ko pele go tla go kolobediwa ka Mowa o o Boitshepho gonne ba setse ba tsetswe sesha. Jalo ga ke laletsa ba ba tladitweng ka Mowa gotla le rotoetsa ba ba sentseng ba arabile taletso go amogela Mowa, baratwa ba ba oketsegela ko pele mme ba bereke le go rotoetsa batho ka mokgwa wa go ba rotloetsa gore ba ikobele Modimo gape ba dumele go bua ka diteme. Se se tsisitse ketsaetsego e kgolo mme ke batla go le bolelela se ke rayang tota. Ke raya gore moleufi a tle kwa pele mme a tsalwe sesha, eleng go kolobediwa mo mmeleng wa ga Keresete ka Mowa o o Boitshepho mo eleng tota se se neng sa diragala kwa Pentekosete ga kereke e ne e simololwa.

Ka mafoko a mangwe, go tsalwa ka Mowa ke go kolobetswa ka nnete ka Mowa o o Boitshepho. Ke selo se le sengwe se se tshwanang.

Jaanong ke lemoga gore go tsile go baka ketsaetsego fa, ka gore batho ka bontsi bo itse gore ke ne ke tlhomilwe moreri wa Bapotisete mme ke boletse ka tlhagafalo gore MaBapotisete ba ne ba e latlha ka gore o amogela Mowa o o Boitshepho GA o dumela, gonne seo ga se sone. O Mo amogela "FA E SALE o dumela."

Ditiro 19:2-6.

"A ba raya a re, A e rile lo dumela a lo ne lwa amogela Mowa o o Boitshepo?" Ba mo raya ba re, Ga re ise re utlwalele gore go na le Mowa o o Botshepo o neilweng bangwe.

A ba raya a re, Ana lo kolobeditse eng? Ba mo araba ba re, Kolobetso ya ga Johane.

Paulo a re, Johane o kolobeditse ka kolobetso ya boikwatlhao, a raya batho a re ba dumele mo go Ene yo o tlaa tlang morago ga Gagwe, e bong mo go Keresete.

Erile ba utlwa se ba ne ba kolobetswa mo Leineng la ga Morena Jeso.

Ya re Paulo a sena go ba baya diatla, Mowa o o Botshepo wa tla mo go bone; mme ba bua ka dipuo di sele, ba ba ba perofesa."

Ke yone eo. Paulo o ne a botsa, "A le kile la amogela F E SALE , ESENG FA le dumela." Mme gona le pgarologanyo e kgolo foo, gonne ke MORAGO ga re dumela fa re amogelang. Baefeso 1:13 ke lefoko le le boelelang se se neg sa diragala kwa Efeso go ya ka Ditiro 19,

"Mo go Yo le neng la mo tshepha, MORAGO ga le sena go utlwa lefoko la boammaaruri, e bong Mafoko a a Molemo a poloko ya lona; Mo go yo e rileng MORAGO la dumela (eseng ga le dumela) mo go ene, la kanelwa mo go ene ka Mowa o o Boitshepo wa polelo ya tsholofetso."

Jaanong kgang ya me ke e. Bontsi ja baithutabomodimo le batshegetsatumelo ya ka gale (ba ba ipitsang) ba dumela mo polokong ka rileng ka nako e e rileng.e ka makgetho a le mantsi e ne e bidiwa " ke go dira tshwetso," mme moo go ne go bidiwa go amogela Keresete kana go tsalwa sesha. Jaanong go amogela Keresete ke go amogela Mowa wa Gagwe. Go amogela Mowa wa Gagwe ke go tsalwa sesha. Go amogela Mowa wa Gagwe ke go kolobetswa ka Mowa o o Boitshepho. Amene. Batho ba a dumela. Seo se a itumedisa. Mme ba felela foo. O amogela Mowa o o Boitshepho MORAGO o sena go dumela. Go sale gontse go ntse ka tsela eo mme go tla tswelela go ntse fela jalo. Lefoko la ntlha le le neng le kaela batho e ne e le la ga Petere kwa Pentekosete mme o ne a re,

"Ikwatlhayeng mongwe le mongwe wa lona mme le kolobetswe mo Leineng la ga Jeso Keresete go re le tlhatswiwe dibe tsa lona mme le tla amogela neo ya Mowa o o Boitshepho,

Gonne tsholofetso ke ya lona le bana ba lona le ko go ba ba kgakala, le fela jaaka le ba bantsi ba Morena Modimo wa rona a tla ba bitsang."

Dikaelo di tsile jaaka karabo e e thamaletseng go tswa kwa go Petere e le mabapi le se se neng sa diragala kwa Pentekosete. Se seneng sa diragala e ne e le gore Modimo o ne a tshololela Mowa o o Boitshepo o oneng o solofeditse gore o tla tshololelwa mo bathong botlhe go ya ka Joel. O ne wa seka wa tshololelwa pele ga nako eo kana o ne wa seka wa newa pele ga nako eo. Se ene e le one. Mme SE se ne se se tshwanelwa ke go tla ka go ikotlhaya, go kolobetsa mo Leineng la Morena Jeso Keresete, mme go tswa foo Modimo o ne a tlamega go tlatsa yo o tlang yoo. Petere kana mongwe wa baaposetole ga ba ise ba re, "O tshwanelwa ke go tsalwa sesha, mme o tlatswe ka Mowa."

Gore se ke tsamaiso ya boitemogelo jo bo tsamaelelanang le go amogela Mowa oo galalelang, e la thoko gore Mowa o ne wa wela mo bathong ka nako e e latellang.

Ditiro 8:5-17,

"Filipo a fologela kwa motseng wa Samaria, a ba bolelela Keresete.

Mme matshutitshuti a batho a ela dilo tse di bolelwang ke Filipo tlhoko ka bongwe fela jwa pelo, ba sena go utlwa le go bona ditshupo tse o di dirang.

Gonne mewa e e maswe ya tswa mo bathong ba le bantsi ba ba nang nayo, e goa ka mantse a magolo; le ba bantsi ba ba teteselang le ba ba golafetseng, ba fodisiwa.

Mme ga nna boitumelo jo bogolo mo motseng oo.

Mme ga bo go le monna mongwe go twe Simone, yo e rileng gale a bo a dira boloi mo motseng, a tseanya batho ba Samaria, a ikgantsha, a re ene ke mongwe yo mogolo:

Botlhe ba mo ela tlhoko, bannye le bagolo, ba re, Monna yo ke ene nonofo e kgolo ya Modimo..

Mme ba mo ela tlhoko ka gobo o sa le a ba tseanya ka ditoo tsa gagwe ka lobaka lo loleele.

Mme e rile ba dumela Filipino, jaaka a ba rerela Mafoko a a Molemo, ka ga bogosi jwa Modimo, le ka ga Leina la ga Jesu Keresete, ba kolobediwa, banna le basadi. .

Simone le ene a dumela, mme e rile a sena go kolobediwa, a nna kwa go Filipino. O rile ka a bona ditshupo le dikgakgamatso di dirwa, a tseana thata.

Jaanong e rile baaposetole ba ba kwa Jerusalema ba utlwa fa ba Samaria ba amogetse lefoko la Modimo, ba roma Petere le Johane kwa go bone:

Ba e rileng ba fitlha ba ba rapelela gore ba amogele Mowa o o Boitshepo:

(gonne o ne o ise o wele mo go ope wa bone: ba ne ba kolobeditse mo ineng la Morena Jesu fela.)

Foo ba ba baya diatla, mme ba amogela Mowa o o Boitshepo."

Go ya ka temana 12, BA NE BA DUMELA LEFOKO. Go tswa foo bane ba kolobediwa mo Leineng la Morena Jesu. Mme go ya ka temana 16, go sa kgathalesege teo tsotlhe, BANE BANSTE BA ISE BA AMOGELE MOWA O O BOITSHEPO. Ene e le fela MORAGO ga go dumela le go kolobetswa sentle fa ba neng amogela Mowa o o Boitshepo. Ke yone tota tsamaitso jaaka ene e tlhomilwe ke Petere mo go Ditiro 2:38-39.

Temana e nngwe e e fang lesedi le le itumedisang ka se e fitlhelwa mo go Bagalatia 3:13-14,

"A go hutsegile mongwe le mongwe yo o pegilweng mo setlhareng:

Ke gore lesego la ga Aberahame le tlele Baditšhaba mo go Keresete Jesu, gore re amogele polelo ya tsholofetso ya Mowa ka tumelo."

Jaanong ga gona ka fa go ka buiwang gore "ditshegofatso tsa ga Aborehame" ke go tsalwa sesha, le gore "tsholofetso ya Mowa" ke Kolobetso ka Mowa o o Boitshepo e le ditiragalo tse pedi tse di farologanyeng. Gonne Lefoko le balega jaana: "Jeso o ne a swela mo sefapanong, mme ka ntata ya leso leo le tsogo, tshegofatso ya ga Aborehame e ne ya tla mo Baditshabeng, e tswa mo Bajuteng. Se se ne sa duragala gore Mowa o kgone go bonafala mo Baditshabeng."

Go tlhaloganya se ke sa tswang go se bua ke go supa ka gore ke eng fa baithuti ba neng ba ise ba fitlhele Paulo ka nako epe a re, "Tsalwang sesha mme GO TSWA FOO le tlatswe ka Mowa." Bane ba fopholetsa gore go teng ffoo, mme ba kwadile ka fa ba tlhaloganyang ka teng go e dira gore e bue kalo, MME LEFOKO GA LE BUE JALO. Jesu le ene ga a ise a bue jalo.

Lenelelang Johane 7:37-39, mme le e bale ka go tlhaloganya.

"Mo letsatsing la bofelo, e bong letsatsi le legolo la modiro, Jesu a ema, a buela godimo a re, Fa mongwe a nyorilwe, a a tle mo go nna, a nwe. .

Yo o dumelang mo go nna, dinoka tsa metsi a a tshedileng di tlaa ela di tswa mo mpeng ya gagwe, jaaka dikwalo di buile.

(Mme se o ne Ase bua ka ga Mowa, Oba ba dumetseng mo go Ene ba ne ba tlaa o amogela; gonne Mowa o ne o ise a abiwe, ka Jesu a ise a galediwe.)"

Jaanong fa e bua ka thamalalo e gatelela gore modumedi ga a nwa ka go tla kwa go Jeso ka tumelo o tla nna motswedi wa melapo ya metsi a a nang le botshelo a a tla elelang gotswa mo go ene. Mme baya itemogelo e kwa Pentekosete.

Jaanong le tshware kakanyo eo ga re bala Johane 4: 10 & 14,

"Fa o ka bo o ne o itse neo ya Modimo, le yo o go rayang a re, 'A ko o nnose;' o ka bo o lopile ene, mme o ka bo a go nositse metsi a a tshedileng."

Mme le fa e le mang yo o tlaa nwang metsi a ke tlaa a mo nosang, ga a ketla a tlhola a nyorwa gope; metsi a ke tlaa a mo nosang a tlaa tswa motswedi wa metsi mo go ene, a a tsweleng botshelong jo bo sa khutleng."

Metsi a a tshidileng a a umakilweng, mme gompieno ga a bidiwe molapo; a bidiwa bodiba ja motswedi. Ke gone fa batho ba dirang diphoso tsa bone. Gonne o bidiwa sediba le molapo, ba akanya gore mo lefelong le lengwe ke botshelo jo bo sa khutleng jo bo neetsweng ka Mowa mme mo lefelong le le latelang fa o bidiwang molapo (go kaya selo se segolo se se boitshega) e tshwanelwa ke go bo e le Mowa jaanong o newa jaaka go tlatwa ka maatla. Eseng jalo. Ke selo sele sengwefela se se tshwanang. Ke Mowa o o fang bothselo le maatla, mme o o neng wa tla kwa Pentekosete.

Ke eng se se neng sa tsosa thokokutlusiso e? Karabo ke, "BOITEMOGELO". Re ne ra tsamaya ka itemogelo mme eseng ka Lefoko. A re emiseng go dirisa boitemogelo jaaka mola wa selekanyetso. Go na le selekanyesto se le sengwe, mme ke Lefoko. Jaanong lepa ka kelothoko mme tshware se. Petere o ne a, "Ikwathayeng mme le kolobetswe mo Leineng la ga Jeso Keresete go tloswa dibe mme le tla amogela neo ya Mowa oo Boitshepo." Pauolo o ne a re, "A le amogetse Mowa o o Boitshepo GA LE SALE le dumela?" Ke gone ga mathata otlhe a leng teng gone fa. Batho ba ikotlhaya mo dibing tsa bone, ba kolobetswa mo metsing, MME GA BATSWELELE GO FITLA BA AMOGELA MOWA O O BOITSHEPHO. O DUMELA GO FITLHA O AMOGELA MOWA O O BOITSHEPO.

Go dumela mo go Jeso ke kgato e e yang ko kaelong e e siameng e e go yang kwa Moweng o o Boitshepo. Mme batho ba ema foo. Ba tsamaya go ya go fitlha fela kwa go kolobetsweng mme ba bo ba ema. Bane ba dumela me ba ema gone foo. Baebele ga e re o amogela FA o dumela. Ke, "A le amogetse Mowa o o Boitshepo GA LE SALE le dumela?" Ka tlhanolo e e thamaletseng ke: "A le, le sena go dumela, amogela Mowa o o Boitshepo?" Batho ba a dumela mme gotswa foo ba bo ba ema. Ga o amogele Mowa o o Boitshepo fa o dumela mo go Ene, o sena go ikotlhaya. O tswelela gape go amogela Mowa o o Boitshepo. A le a lemoga? Ke yone phoso ya batshegetsibagolo. Ga bana maata gonne ba tlhela maitemogelo a Pentekosete.

Ba tshwana le bana BaIseraela ba ba neng ba tswa kwa Egepeto mme ba tlhela go tsena kwa Lefatsheng la Tsholofetso. Jaanong bana ba Iseraela ba ne ba tswa mo Egepeto ba le palo e kannang didikadike tse pedi. Bane ba tsamaya botlhe, botle ba ne ba bona dikgakgamatso tsa Modimo, botlhe ba ne ba ja manna o o tshwanang le metsi a a neng a tswa mo lentsweng le le neg le beditswe, botlhe ba ne ba sala morago leru le le tshwanang mo motshegareng le pilara ya molelo mo bosigong mme ba ba neng ba goroga kwa Lefatsheng la Tsholofetso bane ba le BABEDI FELA. ENE ELE BALE BABEDI FELA BA BA NENG BALE NNETE KANA BADUMEDI BA NNETE. Seo ke nnete ka gore Lefoko le re bolelela gore ba ba setseng ba ne ba swa ka ntata ya go tlhoka go dumela; mme ka gore ba ne ba sa dumele ba ne ba seka ba kgona go tsena mo teng (Baheberere 3:19). Gonne go tse jalo, mme bale BABEDI BA NE BA STENA, mme ba basetseng e ne e se badubedi ba nnete. Ke eng se se neng sa dira pharologanyo? Bale babedi bane ba tshegetsela Lefoko. E rile dipelo tsa ditlhola tse lesome di nyera ka letshogo kwa Kadash Barnea, Joshua le Caleb ba ne ba seka ba tshikinyega gonne ba ne ba dumetse Lefoko mme ba ne ba re, "Re nonofile go feta, re na le bokgone ja go gapa lefatshe." Bane ba itse gore ba ka kgona gonne Modimo o ne a re, "Ke le file lefatshe." Morago ga BaIseraela bao ba bona maata le bomolemo le kgololo ya Modimo ba ne ba seka ba tsena mo boitapolosong, jo eleng tshwantso ya Mowa o o Boitshepo. Jalo le ka lemoga gone jaana ke ba sekafe ba ba tla dumelang go fithelela ba amogela Mowa o o Boitshepo.

Go siame , re tsile go fitlha fa. Mme jaanong ke bata go tswelela pele, mme ga ke dira jalo ke itse gore ke tsile go dira gore maikutlo a batho a gogomoge. Mme ke sengwe se ke sa seikaelelang go se dira. Ke na le maikarabelo ko Modimong le Lefoko la Gagwe le batho ba Modimo a nthumileng ko go bone. Ke tshwanelwa ke go nna boikanyego mo go tsotlhe tse a reng ke di bue.

Mo go Johane 6:37 le 44 e balega e re,

"Botlhe ba Rara o ba nnayang ba tlaa tla mo go nna; mme yo o tlang mo go nna, ga nketla ke mo kgoromeletsa ntle gope.

Ga go motho ope yo o ka tlang mo go nna, fa Rara yo o nthomileng a sa mo goge: mme ke tlaa mo tsosa mo letsatsing la bofelo."

Johane 1:12-13,

"Mme botlhe ba ba Mo tshotseng, A ba naya tshiamelo ya go nna bana ba Modimo, e bong bone ba ba dumetseng Mo ineng la Gagwe,

E le ba ba se kang ba tsalwa ka madi, le fa e le ka go rata ga nama, le fa e le ka go rata ga motho, FA E SEKA MODIMO."

Baefeso 1:4-5,

"Fela jaaka o sa le o re itshenkela mo go ene pele ga motheo wa lefatshe, gore re nne boitshepo le botlhoka bogole fa pele ga one mo loratong:

Ka o re laoletse gale, gore re bone boemo jwa bongwana ka Jesu Keresete, ka fa go

rateng ga one."

Jaanong ntle le go tsenelela thata mo setlhogong sa bolaudibogolo ja Modimo (gonne moo go ka tsaya lekwalo go bia ka bone) mme ke tlhalose fa gore go ya ka ditemana tse, Jeso Keresete o itlhophela monyadiwa wa Gagwe fela go tshwana le banna ba itlhophela banyadiwa ba bone gompieno. Monyadiwa mo malatsing a ga a itlhophela motlhofo fela gore o ya go tsaya monna mongwe yo o rileng go nna monna wa gagwe. Nnyaa rra. Ke monna yo o tsayang tswetso le go tlhophela mosadi yo o rileng go nna monyadiwa wa gagwe. (Johane 15:16, "Ga lo a ka la Intlhophela; mme ke NNa ke le tlhophileng.")

Jaanong goya ka Lefoko la Modimo, monyadiwa o ne a tlhophiwa pele ga lefatshe le nna teng. Go tlhophiwa mo ga monyadiwa e ne ele maikaelelo a Gagwe. Baefeso 1:9.

Gape mo go Baroma 9:11 e balega e re

"Gore maikaelelo a Modimo goya ka tlhopho bo tle bo eme."

Ga o kake wa ebala ka tsela epe e nngwe. Maikaelelo a pelo, maikaelelo a bosakhutleng a Modimo e ne ele go tsaya monyadiwa wa boitlhophelo JA GAGWE, mme maikaelelo a o a ne a le mo go Ene, mme ka go bo a le a bosakhutleng a ne a laletswe pele ga lefatshe le nna teng.

Lepang ka kelotlhoko jaanong mme le bone se. Pele ga gonna le tlhase ya naledi; pele ga Modimo e nna Modimo (Modimo ke sedirwa sa kobamelo mme go ne go sena ope go Mo obamela, jalo ka nako eo o ne a na le bokgoni ja go nna Modimo.) mme o ne a itsege fela jaaka Mowa o o senang bokhutlo, monyadiwa o ne a setse a le mo kakanyong ya Gagwe. Ee, o ne a le moo. O ne a le teng mo dikakanyong tsa Gagwe. Mme wa reng ka dikakanyo tseo tsa Modimo? Ke tsa bosakhutle, a ga dia nna jalo?

Dikakanyo tse di sa khutleng tsa Modimo! Mme ke le botse, "A dikakanyo tsa Modimo ke tsa bosakhutleng?" Ga o ka lemoga se, o tla lemoga dilo dile dintsi. Modimo ga a fetoge gotlhe ka boleng le boitsholo. Re setse re ithutile seo le go tlhomamisa seo. Modimo o ga a na selekanyo mo bokgoning ja Gagwe ka jalo ka go bo e le Modimo o tshwanelwa ke go bo a le moithegotlhe. Ga e le gore ke moithegotlhe, jalo ga se gore ke gone a ithutang, kana gore o tsaya kgakololo le fa ele le ka Boene, kana o oketsa kitso ya Gagwe ka nako epe fela. Ga ele gore o ka oketsa kitso ya Gagwe, jalo ga se moithegotlhe. Se se botoka se re ka se buang ke gore nako nngwe O tla nna. Mme seo ga se ka fa Semoweng.

O motsegotlhe. Ga a ise a ko a nne le kakanyo e e ntshá kaga sepefela gonne dikakanyo tsotlhe tsa Gagwe O sale A ntse a tlhola A na le tsone mme O tla nna A ntse A na le tsone, gape O bokhutlo gonne ke Modimo. KA JALO DIKAKANYO TSA MODIMO KE TSA BOSAKHUTLENG. KE TSA MMATOTA. Ga di motlhofo fela jaaka motho yo o nang le polane e a e tswantshitseng e e tla reng ka letsatsi lengwe e tla fetolelwa mo sengweng se se tshwaregang sena le popego, mme tsone di setse di le ka mmatota gape di ka bosakhutleng, gape ke karolo ya Modimo.

Le lemoga gore go bereka jang. Modimo ka gale O sale A ntse A na le dikakanyo ka Atame. Atame, jaaka e le dikakanyo tsa Gagwe, di nedi ise di ise di bolelwe.

Pesalema 139:15-16 e tla go fa lesedinyana ka se,

"Popego ya me ga e a ka ya go fitlhegela, fa ke ne ke dirwa mo bosaitsiweng, ka ke bopiwa ka maatlametlo kwa tlasetlase ga lefatshe.

Matlho a gago a ne a bona go nna ga me ke ise ke bopege; mme mo lokwalong lwa gago go ne go kwadilwe ditokololo tsotlhe tsa me, tse di neng di ntse di bopiwa ka letsatsi le letsatsi, le mororo go ise go nne epe ya tsone"

Seo, jaaka ke buile, se ne se sa kwadilwe ka ga Atame mme go go fa mogopolo le kitso gore kakanyo e ne e le teng mo tlhologanyong ya Gagwe, mme kakanyo eo e ne e sa khutle mme e ne etshwanelwa ke go bolelwa. Jalo e rile fa Atamo a bopiwa ka mmu wa lefatshe mme bo semowa ja gagwe bo bopilwe ke Modimo, jalo Atame o ne a nna kakanyo ya Modimo e bontshiwa, mme dikakanyo tseo tsa bosakhutleng di ne di bonafadiwa.

Re ka tsamaya go ralala makgolokgolo a di ngwaga a fetileng. Re fitlhela Moshe, Jeremiah, Johane wa Mokolobetsi, mme mongwe le mongwe wa bone ene ele kakanyo ya bosakhutleng e bonafadiwa mo pakeng ya yone. Go tswa foo re tla ko go Jeso eleng LEFOKO. E ne e le KAKANYO e e itekanetseng gape e feletse e e neng ya bonafadiwa mme O ne a itsege e le Lefoko. Ke sone se A LENG SONE, mme o tla nna A NTSE ka bosakhutleng.

Jaanong ya re "O re tlhophile MO GO ENE (J seso) pele ga tshimologo ya lefatshe." Go raya gor ere ne RE NA LE Ene mo mogopolong le dikakanyong tsa Modimo pele ga tshimologo ya lefatshe. Seo se fa bakgetlha dinonofo tse di SA KHUTLENG. Ga o kake wa ikgatlolosa seo.

Mme ke le akantshe sengwe fa. Tota le tsalo ya rona ya tlhologo e ikaegile ka tlhopho. Mae a sesadi a gololwa a le mantsi, e le mae a mantsi. Mme jaanong ke eng fa ka nako nngwe go tla lee lengwe le tla mme eseng le lengwe? Mme gotswa foo mo peong e e tswang mo monneng, ka lebaka le lesaitsiweng, peo e e rileng e tla bo e tsamaya e ipatlaganya le lee leo fa peo tse dingwe tse di ka bong le tsone di ipatagantse le lee, kana tsa nna le tshono ya go dira jalo dine tsa seka tsa kgona go dira jalo mme tsa swa. Gona le botlhale mo go tse tsotle, ga e seng jalo ke eng se se laolang gore ngwana e nne mosimane kana mosetsana, a nne bosweukana mosweu, a nne le matlho a masweu kana mantsho, le tse dingwe. Ka dikakanyo tse mo mogopolong gopola Joshua le Caleb.

A Jeso ga a re mo go Johane 6:49

"Borraeno ba kile ba ja mana mo nageng, mme ba sule?"

Borraeno bao ba ba suleng ba ba le jaaka borraabonemogologolwane ba batho ba Jeso a neng a bua ka bone. Bane ba nyelela, lentswa ba ne ba le mo tlhophong ya Modimo ka tlhologo jaaka Joshua le Caleb ba ne ba le Semowa.

Mme ba tswelela. Bakgetlhwa ba ba ne se fela dikakanyo tse di sa khutleng tsa Modimo tse di neng di tshwanelwa ke go bonagadiwa mo senameng ka nako ya bone, mme bakgetlhwa ba ba biditswe ka leina le lengwe.

Baroma 4:16.

Ke gone ka moo gotlhe go emeng ka fa tumelong, gore go nne ka fa tshagofatsong, gore polelo ya tsholofetso e tle e tlhomamele losika lotlhe; e seng lone loso lo e leng lwa molao, mme le lone lo e leng lwa tumelo ya ga Aberahame, yo e leng rraarona rotlhe,"

Baroma 9:7-13,

"Le gone, ga se go re botlhe ke bana ka gobo e le ba losika lwa ga Aberahame; mme ga tse: "Losika lwa gago lo tlaa bidiwa mo go Isake.

Ke go re, ba e leng bana ba nama, ga se go re ke bone bana ba Modimo; mme bana ba polelo ya tsholofetso ke bone ba ba kaiwang losika.

Gonne le ke lefoko la tsholofetso, le le rileng: "Ke tlaa tla ka fa motlheng o, mme Sara o tlaa bona ngwana wa mosimane.

Mme ga se gone gotlhe; gonne bana ba ga Rebeka e ne e le ba monna a le mongwe fela e bong rraetsho Isake;

(gonne e rile fa ba ise ba bonwe, le gone ba ise ba dire sepe se se molemo, le fa e le se se bosula, mme e le gore boikaelelo jwa Modimo jwa boitshenkelo bo tle bo eme, e seng ka ditiro, mme e le ka ene yo o bitsang;)

O ne a tewa gotwe, Yo mogolo o tlaa direla yo mmotlana.

Fela jaaka go kwadilwe ga tse: "Ke ratile Jakobe, mme Esau ene ka mo ila."

Bagalatia 3:16,

"Jaana dipolelo tsa tsholofetso di builwe le Aberahame le losika lwa gagwe. Ga a re, "Ditshika," jaaka e kete di ka bo di le dintsi; e tswa lo le longwe fela, jaaka go tulwe: "Le losika lwa gago," lo e leng Keresete. ."

Bagalatia 3:29,

"Mme fa lo le ba ga Keresete, foo lo losika lwa ga Aberahame, lo baruaboswa ka fa polelong ya tsholofetso."

Go ya ka Baroma 4:16 re fitlhela gore Modimo o file Tsholofelo ka Boammaruri go BOTLHE ba peo ya ga Aborehame, mme Paulo o itsenya mo teng le badumedi botlhe ka fa tlase ga tsholofetso gonne o bua are "Aberahame yo eleng rraarona ROTLHE." Go tswa foo o tswelela eseng fela ka go papamatsa tlhaloso ya gagwe, mme go na le moo ka go e feleletsa mo go Bagalatia 3 fa a neng a tshwantsha PEO (bongwe) le Jeso, gape a e tsaya e le "bana ba peo" jaaka bana ba tsholofetso, le tsholofetso e e tsamaelelanang le "tlhopho", kana "Boikgetlhelo ja Modimo". Mme seo ke sone se rentseng re se bua. Ba ke ba eleng ba Peo ya Bogosi ba eleng bakgetlhwa ba Modimong; ke ba ba boleletswengpele, ba itsetswepele ke Modimo, mme ba ne ba le mo mogopolong wa Modimo le dikakanyo tsa Gagwe.

Ka pu e e tlhamaletseng Monyadiwa wa Nnete wa ga Keresete o ne a le mo mogopolong wa Modimo ka bosakhutleng, le fa a ne a sa bonafadiwa gofitlhela mongwe le mongwe a tla ka oaka ya gagwe e e

laotsweng. Jaaka leloko lengwe le lengwe le neng la tla le ne la BONAFADIWA mme la tsaya maemo a lone mo mmeleng. Ka jalo monyadiwa yo ke LEFOKO LA PEO YA MONYADIWA LE LE BUILWENG ka mmatota. Mme le fa ntswa a le sesadi ka maemo mme gape o bidiwa "Mme wa ga Keresete". Go bonala tota gore o tshwanetse a bidiwa jalo gonne o laoletswewepele mo go Ene, o dule mo motswedi o o tshwanang, o ne a le ka bosakhutleng le Ene, mme jaanong o bonagatsa Modimo mo malokong a mmele a mantsi le mororo fa Modimo a setse a bonagaditswe mo LELOKONG LE LE LENGWEFELA, le gone mo go Morena wa rona Jeso Keresete.

Jaanong fa re tla mo bokhutlong. Jaaka Lefoko (Modimo) le le sa khutleng le ne la bonagala mo go Morwa, mme mo go Jeso go ne ga aga BoModimo jo bo feletseng, mme e ne Yo sa Khutleng e ene e le Rara a bonafadiwa mo senameng, mme o ne a fiwa setlhogo sa Morwa, le fa gontse jalo, dikakanyo tsa Gagwe di ne disena bokhutlo, mo sebakeng sa rona o ne a nna maloko a mantsi a Lefoko la Peo e e Builweng, a bonagadiwa mo senameng, mme dikakanyo tseo tse di senang bokhutlo jaanong di bonagadiwa mo senameng ke barwa ba Modimo, le fela jaaka re bitswa. GA REA KA RA NNA PEO KA GO TSALWA SESH, RE NE RE LE PEO MME KA JALO RE NE RA TSALA SESH KA GONNE KE BAKGETLHWA FELA BA BA KA TSALWANG SESH. Gonne re NE RE LE PEO ke lone lebaka la gore re kgona go tshidisiwa. Mo go BA E SENG PEO ga gona sepe se se ka sthediwang.

Le gakologelwe se. Jaanong tsaya kgato e e latelang. Go rekolola go raya go reka o busetsa. Go busetsa ko mong wa selo wa ko tshimologong. Modimo, ka lesa la Gagwe, ka tshololo ya madi O NE A BUSETSA BA GAGWE. O ne a busetsa Lefoko la Peo ya Monyadiwa le le builweng. "Dinku Tsame di utlwa lentswe (Lefoko) Lame mme di Ntshala morago." Le sale le tswa ka gale le le dinku. O ne o se kolobe kana ntsá e e neng ya fetoga ya nna nku. Moo ga go kgonagala gonne mofuta mongwe le mongwe wa botshelo o ungwa peo e e tshwanang mme ga gona petogo mo ditshiding. Jaaka re ne re le mo dikakanyong tsa Modimo go tswa foo tsa bo ne bonafadiwa mo senameng, go ne go tshwanetse ga tla letsatsi le ka lone re neng re tla utlwa lentswe la Gagwe (eleng Lefoko), mme mo go utlweng lentswe leo re na ra itemogela pitso ya ga Rara, mme ra lemoga gore re barwa ba Modimo. Re utule lentswe la Gagwe mme re ne ra lela jaaka morwa sesinyi, "Oo mpoloke, Rara. Ke boela ko go wena."

Morwa Modimo o knona go nna lobaka le le leele pele ga a lemoga gore ke morwa. Tota ebile bontsi ja Bakeresete ba nnete matshelo a bone a ka tshwantshiwa le polelo ka ntsunyana e e neng ya thubiwa ke koko, e e neng ya elama lee la yone. Le a itse gore ntsu ke tshwantsho ya modumedi wa nnete. Molemi o ne a tsaya lee mo sentlhageng sa ntsu mme a le baya kafa tlase ga koko gore e le emame. E ne ya re ka nako e e lebaneng mae otlhe a aneng a elangwe ke koko ane a thujwa otlhe. Dikokwanyane dine tse gola di na le mmaatsone koko, mme ntsunyana e ne e sa kgone go tlhaloganya ka fa dikokwana di lelang ka teng le kafa di fatafatang mokowa wa manyoro ka teng go batla dijo. E ne ya tshwarelela fela gore bogolo e tshole mme ene e tletse ka ketsaetsego e sa tlhaloganye botshelo jo gothelele.

Mme letsatsi lengwe, mong a lee eleng mmaagwe ntsunyana o ne tlhagelela mo marung a lemoga ntsunyana e le fa tlase. E ne ya fofela kwa tlase ka lebelo le legolo mme ya kuela kwa godimo thata gore ntsunyana e fofele kwa godimo go e kगतलहान्तशा. E ne e ise e ko e utlwe selelo sa nku, mme fa ntsunyana e utlwa golela moo lantlha, e ne ya ikutlwa e gwetlhega mo boteng ja yone mme ya tlhwaafalela go tlhatogela kwa godimo go kopana le mmaayo. Mme e ne tshaba go leka. Ntsu eo e ne ya goa gape gore ntsunyana e fofele kwa godimo mo phefong gore e e sale morago. Ntsunyana e ne ya goeela ko go yone go kay gone e a tshaba. Ntsu ya goa gape, e goa gre ntsunyana e leke go fofa. Ntsunyana e ne a itaya diphuka tsa yone ya fofela mo phefong, mme ya araba selelo sa ga mmaayo, e ne ya fofela kwa godimo mo marung. Le lemoga gore e sale e ntse e le ntsu. E ne e itshwara jaaka koko ka sebakanyana mme e ne e sa kgotsofalele botshelo. Mme erile e utlwa pitso ya ntsu e kgolo e ne ya fitlha mo maemong a yone. Mme fa morwa wa nnete wa Modimo a utlwa selelo sa Mowa ka Lefoko, le ene, o tla lemoga gore ke mang mme a sianele ko Ntsung e Kgolo Ya Moporofeta mme a nnele le ene ruri a kotame mo mafelo a selegodimo mo go Keresete Jeso.

JAANONG GO TLA BO GO TLA KO MOTSUBONG WA PHENYO YA RONA ka Kolobetsong ya Mowa o o Boitshepo.

Bagalatia 4:4-7,

"Mme e rile botlalo ja nako bo setse bo fitlhile, Modimo one a roma Morwa wa one, a tsetswe ke mosadi, a tsholetse mo molaong.

Go re a rekolole ba ba mo molaong, gore re tle re newe maemo a bongwana.

Mme e re ka lo le bana, Modimo o romile Mowa wa Morwa one go tla mo dipelong tsa lona, o o bitsang olela o re, Aba, Rara.

Ka jalo o bo o sa tlhole o le motlhanka, mme o ngwana; mme fa o le ngwana, jalo o a bo o le moruaboswa ja Modimo ka Keresete."

Ke yone eo. Jesu Keresete o ne a tla, a swela mo sefapanong, mme o ne a diragatsa Thekololo (a busetsa ko go yo e neng e le mong ko tshimologong ka go reka, kana go duela tlhwatlhwa) mme foo ARE BAYA RE LE BARWA. Ga a ka a re dira barwa, gonne re ne re setse re le barwa ba Gagwe, mme one a re baya go nna barwa; mme fela ga re santse re le mo lefatsheng, mo senameng, re ne re sa lemogwe rele barwa ba Gagwe. Re ne re le mo botshwarweng ja ga diabolo. Mme re ne re ntse re le barwa, le fa gontsejalo. Mme utlwang se: MME KA GORE LE BARWA, MODIMO O ROMETSE MOWA WA MORWA WA ONE MO DIPELONG TSA LONA MO LE LELANG LERE ABA, RARA, RARA." Mowa o ne wa wela mo go mang ko Pentekosete? Barwa. Kwa Korinthe? Mo Barweng ga ba UTLWA LEFOKO.

Kolobetso ka Mowa o o Boitshepo ke eng? Ke Mowa o go kolobeletsa go nna karolo ya mmele wa ga Keresete. Ke botsalo jo bosha. Ke Mowa wa Modimo o tla o go tlatsa ga o sena go ikotlhaya, (o sena go utlwa Lefoko la Gagwe) gape o sena go kolobetswa mo metsing e le karabo ya segakolodi se se phepa ko Modimongling.

Se re se tlhomileng go tla nna motlhogo thata gore botlhe ba tlhaloganye ga e le gore botlhe ba dumetse dithuto tsa bongwefela ja BoModimo. Gonne ga gona batho ba bararo mo BoModimong mme a le MONGWEFELA. Ka jalo GA RE a tsalwa sesha ka Mowa wa Botshelo ja ga Jeso o tsena mo teng, mme moragonyana ga moo, Mowa o o Boitshepo o tla mo teng ga rona go re fa maatla. Ga seo e ne e le nnete, keeng re re sa fe Rara tlotlo ka go tlhoka go Mo naya karolo mo polokong ya rona ka e e feletseng, gonne fa poloko e le ya Modimo gape gona le Barena ba bararo, jalo Ene (Rara) o tshwanela ke go nna le sengwe se a ka se dirang, le ene. Mme e le ruri go ka lemogiwa gore Jeso o ne a tlhalosa se sentle gore e ne e le Ene mme Ene a le nosi Yo e leng Modimo gape ke Ene le Ene Ale nosi Yo o tlang mo modumeding.

Johane 14:16 e bua e re Rara o tla roma Mogomotsi yo mongwe.

Mme temana 17 ya re ke Ene (Jeso) o agile le bone mme o tshwanela ke go Ale MO TENG ga bone morago.

Mo temaneng ya bo 18 O bua gore O tla tla kwa go bone.

Mo temana 23 ga a bua le barutwana O ne a re, "Re (eleng Rara le Morwa) ba tla tla kwa go ene." Ka jalo ke Rara, Morwa le Mowa o o Boitshepo botlhe ba tla ka nako e le nngwe go nne KE MOTHO ALE MONGWEFELA a akaretsa BoModimo. Go tla kana go goroga moo go diragetse kwa Pentekosete. Ga gona go tla mo go bedi ga Mowa, ke gole gongwefela. Bothata ke gore batho ga ba itse se eleng boammaruri tota, mme ba dumela motlhogo fela mo go Jeso gore ba tloswa dibe mme ga ba tswelele gore ba amogele Mowa.

Pele ga ke tswala setlhogo se, ke a itse gore le na le potso mo ditlhaloganyong tsa lona. Le tla batla go itse gore a ke dumela mo thutong ya gonna teng ga dilo ka gale. Ga ke dumele mo thutong eo ya BaMormon ya gonnela pele ga mewa, gonne go ka tshwana fela le fa ke dumela mo goreng motho o ka swa mme tsalwe gape e le setshedi se sesha se se pharologanyo , gongwe a nne phologolo mo botshelong jo bosha. Tlhokomelang fa mme le bone se. Ga se motho yo o tlang a laoletsewepele ka bosakhutleng gotswa ko Modimong, KE LEFOKO, KANA PEO. Ke lone. Kwa morago kwa, mo go kgakala le go tlhalogangwa ke tlhaloganyo ya motho, Modimo wa bosakhutleng ka dikakanyo tse di sa khutleng, tse di akantsweng le go laolwa,

"JACOBE KE MO RATILE, MME ESAU KE MO TLHOILE,

(Baroma 9:13)

MME GA GO OPE WA BONE YO O NENG A TSALWA, KANA A DIRILE MOLEMO KANA BOSULA."

Lebelelang, e ne e le KAKANYO, mme gotswa foo kakanyo e ne ya bonagadiwa, mme Modimo one a busetsa Jakobe, gonne Jakobe a le nosi ene e le PEO. Jakobe, a le nosi o ne a na le peo; ke sone se a neng a na le tlotlo mo botsalwapeleng le kgolagano ya Modimo. Ga o le peo ya nnete, o tla utlwa Lefoko leo; Mowa o tla go kolobetsa gonna karolo ya mmele wa ga Keresete, o go tlatsa le go go nonotsha, mme o tla amogela Lefoko la letsatsi la paka ya gago. Lebelelang ka fa bosupi ja nnete bo bonalang sentle ka teng fa o senolelwa Lefoko? Elang thoko , gape, Jeso e ne e le Peo ya Segosi. O ne a nna mo mmeleng wa setho. E rile fa Mowa o Mmitsa (Kakanyo e e bonagaditsweng ke Lefoko) One a ya kwa Jorotane mme gone koo one a kolobetswa mo metsing. Go sena go obamela Lefoko, Mowa o o Boitshepo o ne wa tla mo go Ene mme lentswe la re, "Yo ke Ene Morwa Wame , Mo reetseng." Lentswe ga le a ka la re, "Yo jaanong o nnile Mowa Wame," Jeso ENE ELE Morwa. Mowa o o Boitshepo o ne wa neela maemo a go nna Morwa fa pele ga bone botlhe. Gotswa foo ga ba setse ba tladitswe jalo (mme mokgwa o o tshwanang o o neng o le kwa Pentekosete o ne wa tshwarelela le morago ga yone), O ne a a tsena mo teng mme a bontsha maatla, a amogela tshenolelo e e feletseng ya Modimo le gotswa ko Modimong, ya letsatsi leo.

Jaanong re thola re bua gore bosupi ja nnete ja gore motho o o kolobeditswe ka Mowa o o Boitshepo

ke gore modumedi a ba a kgona go amogela Lefoko la paka e a tshelang mo go yone. Mme ke le supegetseng sentle.

Dipaka tse Supa jaaka e tlhomilwe mo go Tshenolo Kgaolo 2 le 3 di akaretsa lobaka lotlhe la Botlalo ja nako ya Baditshába, kana nako yotlhe e mo go yone Modimo a bereka mo Baditshá go ya polokong. Mo pakeng nngwe le nngwe, e e ka se keng e tshwantshiwe le epe, go buiwa melaetsa e e tshwanang e e bulang le e e tswalang mo pakeng nngwe le nngwe. "Go morongwa wa (Efeso, Semerena, Peregamo, Thiatira, Saredise, Filatelefa, Laodikea) kwala; Dilo tse go bua Yo, le tse dingwe jalo." ... Yo o nang le tsebe, a utlwe (bongwe) reetsang se Mowa o se bolelang ko dikerekeng. "Elang tlhoko fa gore Jeso (ka Mowa) mo pakeng NNGWE LE NNGWE o bua ka Boene le motho ALE MONGWEFELA go tsamaya ka Lefoko la paka eo. Ene ele morongwa yo MONGWEFELA wa paka nngwe le nngwe o amogela se Mowa o se bolelang paka eo, gaoe MORONGWA YO MONGWEFELA ke morongwa wa kereke ya nnete. E nna molomo wa Modimo ka go bulela Modimo ka tshenolelo ko "dikerekeng", tsotle e eleng ya nnete le e e seng ya nnete. Molaetsa go tswa foo o a gasiwa go ya ko go botlhe. Mme le fa o gasisetswa ko go botlhe ba ba tlang gaufi le molaetsa, molaetsa o o o amogelwa fela ka bongwe ke setlhopha se se tshwanetseng se se rileng ka tsela e e rileng. Motho mongwe le mongwe wa setlhopha seo ke ene yo nang le bokgoni ja go utlwa se morongwa wa paka e a tshelang mogo yone areng se buiwa ke Mowa. Ba ba utlwang ga nne le tshenolelo ya mo sephiring ya bone, kana ke setlhopha se se nna le tshenolelo e egobokilweng e le nngwe, MME MONGWE LE MONGWE O A UTLWA ABO A AMOGELA SE MORONGWANA SE TSENG A SE AMOGETSE GOTSWA KO MODIMONG.

Jaanong le seka la akanya gore go a gakgamatsa gore go bo gontse jaana, gonne Paulo o ne a tlhoma tsamaiso a setse morago taolo ya Modimo. Paulo a le nosi o ne a nna le tshenolelo ka botlao ya le tsatsi la paka ya gagwe jaaka go supagala ka fa ane a emelelana le baaposetolo ba bangwe ba ba neng ba dumela tota gore Paulo e ne e le Moporofeta wa Morongwa yo o neng a rometswe ko Baditshábeng ba paka eo. Mme gape elathoko ka sekai se se mo Lefokong, gore Paulo o ne a eleditse go ya kwa Asia, mme Modimo a mo itsa go tsamaya, go nne dinku (e leng bana ba Gagwe) ba ne ba le kwa batho ba Makedonia mme ba ne ba (batho ba Makedonia) tla utlwa se Mowa o neng o tla se bua ka Paulo, fa batho ba ko Asia ba ne ba sa kake.

Re na le tsamaiso e e tshwanang mo pakeng nngwe le nngwe. Ke sone se lesedi le tlang ka mongwe morongwa yo Modimo a mo neileng mo lefelong lengwe, mme go tswa foo morongwa yo o o gasa lesedi (ka go rera nnete) ka bodiredi ja ba bangwe ba ba rutilweng ka boikanyego. Mme ke boamaruri gore ga se botlhe ba ba nnang ba tswa ba ya go rera ba ba buang FELA se morongwa a se buileng. (Gakologelwang gore Paulo o ne a bata gore batho ba bue se a se buileng fela, mo go, I Bakorinthe 14:37, "*Fa motho mongwe a ithaya a re ke moporofeta, kgotsa ke wa semowa, a ke a ele tlhoko a amogele dilo tse ke di le kwalelang, gore ke DITAELO TSA MORENA. Ao? A lefoko la Modimo le simogile la tswa mo go lona? Kgotsa a le tletse lona le le nosi fela?*") Ba a oketsa kana ba ntsha fa, go ise go e kae molaetsa o tla bo o sa tlhole ole phepa, gape tsoselotse e tla bo le yone e swa. Re tshwanelwa jang ke go nna kelothoko gore re utlwe lentswe le LENGWEFELA, gonne Mowa o na le lentswe le le lengwefela le e leng lentswe la Modimo. Paulo o ne a ba tlhagisa gore ba bue se a se buileleng, fela jaaka Petere a ne a dira jalo le ene. O ne a ba tlhagisa gore LE FA ELE ENE (PAULO) ga a ka fetola lefoko le le lengwefela le a neng a le bua le leneg le filwe ka tshenolelo. Oo, go botlhokwa jang go utlwa lentswe la Modimo ka tsela ya barongwa ba Gagwe, mme go tswa foo wa bo o bua se se ba se filweng gore ba se bue ko dikerekeng.

Ke solofela gore le simolola go go lemoga jaanong. Gongwe o ka kgona go tlhaloganya jaanong gore ke eng ke sa dumalane le batshegetsibagolo le BaPentekosete. Ke tshwanela ke gore ke tshegetse Lefoko ka fa tsela e Morena a le senotseng ka teng. Jaanong ga ke a akaretsa yotlhe. Mo o go tla tsaya lekwalo le lengwe, mme ka thuso ya Morena re tla nna le dithero tse di ntsi le ditheiperekote le melaetsa ka dintlha tse tsotlhe go thusa gore le tlhaloganye le go lomaganya ditemana ka go tsamaelelana tsotlhe.

"Yo o nang le tsebe, a utlwe se Mowa o se buang le dikereke ka paka nngwe lenngwe." Ene e le selelo se se tshwanang ka paka nngwe le nngwe. Utlwang se Mowa o se buang. Ga o le Mokeresete, o tla boela morago go tsamaisana le se Mowa o se rutang, eleng Lefoko la paka e. Morongwa mongwe le mongwe o tla rera Lefoko la nak paka eo. Tsoselotso nngwe le nngwe ya nnete e e ntšha e diragala fa batho ba bo boetse kwa morago ko Lefokong la paka ya bone. Selelo sa paka nngwe le nngwe ke kgalemo e e reng, "Le tlogetse Lefoko la Modimo. Ikotlhaeng, mme le boele mo Lefokong." Go simolola ka lekwalo la ntsha mo Baebeleng (eleng Genesise) gona le lobaka le lengwefela le le dirang gore Modimo a nne le boipelo—ke go tshela bothselo ka fa Lefokong; mme go na le kalafi e le nngwefela ya go boela go amogelwa ke Modimo gape—Boela ko Lefokong.

Mo Pakeng ya Efeso, le mo pakeng e, le mo pakeng nngwe le nngwe re akanyetsa gore re tla lemoga gore se ke nnete. Mme mo pakeng ya bofelo e eleng paka ya rona, re tla fitlhela go na le lefifi go le lentsho mo Lefokong, le go thanoga ga batho mo fo feletseng mo paka e felelang e tsena mo pitlagano e kgolo.

Ga o le peo ya nnete, ga o kolobeditswe ka nnete ka mowa o o Boitshepho tseela Lefoko la Gagwe kwa godimo ga matlhoki a gago a senama, mme wa eletsa go tshela ka Lefoko LENNGWE LE LENNGWE le le tswang mo molomong wa Modimo.

Se ke tlahapelo ya tloafalo yame tlhwaafalo ke rapelela rona rotlhe; a re utlweng se Mowa o se re tlišetsang gotswa mo Lefokong mo letsang leno.



www.messagehub.info

Thero Ka

William Marrion Branham

"... Mo Metlheng ya Lentswe la Moengele wa Bosupa ..." Tshenolo
(10:7)